



## USTAVNI SUD

117.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući po zahtjevu zamjenika Premijera Federacije Bosne i Hercegovine Veska Drljače za davanje Mišljenja u vezi sa Odlukom o izboru predsjedavajuće Skupštine Kantona Sarajevo, u smislu člana IV.B.3.7.d (III) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Suda bez javne rasprave održanoj dana 11.02.2020. godine, utvrdio je sljedeće

### M I Š L J E N J E

#### 1. Predmet zahtjeva i podnosilac zahtjeva

Zamjenik Premijera Federacije Bosne i Hercegovine Vesko Drljača (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva), podnio je dana 16.01.2020. godine Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije) zahtjev za davanje Mišljenja (u daljem tekstu: Zahtjev), vezano za Odluku o izboru predsjedavajuće Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 52/19, u daljem tekstu: Odluka o izboru predsjedavajuće). Zahtjevom se traži da ovaj sud donese Mišljenje da li je Odluka o izboru predsjedavajuće donesena u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Kantona Sarajevo i Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 41/12- drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16, u daljem tekstu: Poslovnik).

U smislu člana IV.B.3.7.d. (III) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, zamjenici Premijera Federacije Bosne i Hercegovine su nadležni za podnošenje zahtjeva za traženje mišljenja Ustavnog suda Federacije.

#### 2. Bitni navodi Zahtjeva

Zahtjevom je zatraženo hitno rješavanje blokade funkcionisanja zakonodavne vlasti u Kantonu Sarajevo, uz, u vrijeme njegovog podnošenja, navođenje činjenice da nije donesen niti budžet Kantona Sarajevo za 2020. godinu, budžeti izvanbudžetskih fondova kao ni Odluka o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine, a prema čl. 35. i 38. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 102/13, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19).

U Zahtjevu se navodi da je donošenjem Odluke o izboru predsjedavajuće došlo do kršenja ustavnih i poslovnčkih odredbi, čime je stvorena pravna nesigurnost, odnosno negiran je princip vladavine prava. Naime, na sastanku predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo kojem su prisustvovali predsjedavajući Elmedin Konaković i dva zamjenika predsjedavajućeg Danijela Kristić i Vibor Handžić donesena je Odluka o izboru predsjedavajuće.

Skupština Kantona Sarajevo je na konstituirajućoj sjednici održanoj 28.11.2018. godine donijela Odluku o potvrđivanju kandidata za izbor predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Odluka o potvrđivanju kandidata od 28.11.2018. godine), kojom su potvrđeni kandidati za izbor predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Elmedin Konaković iz reda bošnjačkog naroda, Smiljana Viteškić iz reda srpskog naroda, Danijela Kristić iz reda hrvatskog naroda i Vibor Handžić iz reda Ostalih. Navedena Odluka je objavljena u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, broj: 50/18).

Skupština kantona Sarajevo je na istoj sjednici donijela Odluku o izboru predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, kojom je Elmedin Konaković izabran za

predsjedavajućeg, a druga naprijed navedena lica za zamjenike predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo.

Nadalje, dana 27.12.2019. godine 18 poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo je od predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića zatražila da u skladu sa demokratskim principima funkcionisanja vlasti podnese ostavku na tu funkciju, koju odluku je potvrdio i Klub Bošnjaka u Skupštini Kantona Sarajevo kako je po navodima iz Zahtjeva propisano članom 10. stav 1. Poslovnika. Istog dana su zatražili i da se bez odlaganja sazove sjednica Skupštine tog kantona hitnog karaktera sa tačkom dnevnog reda koja se odnosi na donošenje odluka o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo, o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Osamnaest poslanika koji čine natpolovičnu većinu u Skupštini Kantona Sarajevo, ponovo je potvrdilo stav da je predsjedavajući Skupštine Elmedin Konaković zbog kršenja Poslovnika izgubio njihovo povjerenje.

Imenovani je, nadalje se elaborira, pokušavajući izigrati pravni sistem i propisane procedure, odmah nakon prijema naprijed navedenih, kako su naveli u Zahtjevu „pisama“, istog dana oko 10 sati neovlašteno oduzeo pečate od sekretara Skupštine Kantona Sarajevo o čemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo. Nakon toga je u funkciji predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo u 10 i 30 sati sazvaio sastanak predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine tog kantona na kojem je dva prisutna zamjenika obavijestio da „iz ličnih razloga ne želi više obavljati funkciju predsjedavajućeg“. Prema navodima Zahtjeva ovim činom se smatra da je imenovani podnio ostavku u skladu sa članom 11. Poslovnika. Međutim, nadalje je sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajevo iz reda hrvatskog naroda i iz reda Ostalih na istom sastanku donesena Odluka o izboru predsjedavajuće. Podnosilac zahtjeva citirajući odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine zaključuje da ovo predstavlja očito kršenje Ustava Federacije Bosne i Hercegovine jer zamjenica predsjedavajućeg iz reda srpskog naroda nije učestvovala u donošenju Odluke o izboru predsjedavajuće. Smatraju da odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ne propisuju mogućnost da kandidat za mjesto u rukovodstvu Skupštine Kantona Sarajevo bude ispred Kluba Ostalih, a time ni u donošenju Odluke o izboru predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, te u tom pravcu prilažu i pismo Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini od 15.01.2020. godine.

U zahtjevu navodi da je 12 dana ranije, u skladu sa Poslovníkom o radu Kluba Bošnjaka, zakazana sjednica za 27.12.2019. godine na kojoj je jedna od tačaka dnevnog reda bilo i glasanje o povjerenju Elmedinu Konakoviću, te je imenovani, da bi preduhitrio smjenu podnio ostavku na mjesto predsjedavajućeg, a prije toga „osigurao“ da zamjenica predsjedavajućeg iz reda hrvatskog naroda i iz iste političke stranke zauzme njegovo mjesto na funkciji predsjedavajuće Skupštine Kantona Sarajevo. To je suprotno članu 10. stav 3. Poslovnika. Odluka nije saopštena Skupštini Kantona Sarajevo kako propisuje i Ustav Kantona Sarajevo i Poslovník, nego je poslanicima dostavljena obavijest od 27.12.2019. godine da Skupštinom Kantona Sarajevo predsjedava Danijela Kristić, te redosljed zamjenika predsjedavajućih i to da je prvi Vibor Handžić, drugi Elmedin Konaković a treći Smiljana Viteškić, što kao termine „prvog, drugog, odnosno trećeg“ zamjenika predsjedavajućeg ne poznaje niti Ustav Kantona Sarajevo niti Poslovník.

Sublimirajući Zahtjev, podnosilac Zahtjeva pozivajući se na, po njegovim navodima, relevantne odredbe ustava i Poslovnika ističe da o tome ko će biti predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo odlučuju tri kandidata koji su iz klubova konstitutivnih naroda predloženi za rukovodstvo, a Ustavom Kantona Sarajevo i Poslovníkom je propisano da o tome između sebe odlučuju četiri kandidata. Odluka o izboru predsjedavajućeg treba biti saopštena na sjednici Skupštine Kantona, a ne elektronskim putem. Saopštenje Elmedina Konakovića da „iz ličnih razloga ne želi više obavljati funkciju predsjedavajućeg“, se smatra podnošenjem ostavke. Izborom u rukovodstvo koje je potvrdila Skupština Kantona Sarajevo predloženim kandidatima prestaje status „kandidata“ u rukovodstvu Skupštine Kantona Sarajevo, te su od dana potvrđivanja u statusu rukovodstva i ne mogu se pozivati na odredbe koje propisuju da „četiri kandidata koje potvrdi Skupština odlučuju između sebe ko će biti predsjedavajući Skupštine“, jer je takva norma odnosno mogućnost, u konkretnom slučaju, već iscrpljena. Podnosilac zahtjeva ističe da ukoliko bi se dozvolilo da Odluka o izboru predsjedavajuće ostane na snazi, bez postupanja u skladu sa Ustavom Kantona Sarajevo i Poslovníkom, u praksi bi se nametnule situacije da se predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg svaki dan mogu mijenjati na funkcijama i obavijest o tome saopštavati poslanicima elektronskim putem što bi dovelo do potpune pravne nesigurnosti. Do pravne anarhije bi u tom slučaju dovela i mogućnost da neko u određenom momentu želi ili ne želi više biti predsjedavajući, a da istovremeno želi da bude zamjenik predsjedavajućeg, što bi značilo da kad „poželi“ da se ponovo imenuje za predsjedavajućeg, a sve to je udovoljavanje željama pojedinaca.

Konačno u Zahtjevu se navodi da imajući u vidu naprijed navedeno i uvažavajući činjenicu da se svi akti moraju donositi i usvajati uz striktno poštivanje propisanih procedura, bez mogućnosti slobodne interpretacije i izigravanja procedura, moli se Ustavni sud Federacije da se Zahtjev uzme u prioritetno razmatranje.

U prilogu Zahtjeva su dostavljeni Poslovník, Odluke Skupštine Kantona Sarajevo objavljene u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, broj: 50/18, Zahtjev 18 poslanika upućen predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo za podnošenje ostavke od 27.12.2019. godine, pismo istih poslanika kojim se traži zakazivanje sjednice hitnog karaktera i Odluka Kluba Bošnjaka, sve od 27.12.2019. godine, Službena zabilješka sekretara Skupštine Kantona Sarajevo, Zapisnik sa sastanka predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo od 26.12.2019. godine, Odluka o izboru predsjedavajuće od 27.12.2019. godine, odluke o izboru predsjedavajućih iz ranijih perioda, elektronska obavijest upućena poslanicima u Skupštini tog kantona, pismo Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini od 15.01.2020. godine i poziv za sjednicu Kluba Bošnjaka u Skupštini Kantona Sarajevo.

### 3. Prethodni postupak

U toku priprema za odlučivanje u ovom ustavnosudskom predmetu, Ustavni sud Federacije je utvrdio da je u konkretnom slučaju predmet Zahtjeva davanje Mišljenja, u suštini ustavno-pravnog tumačenja konkretne pravne situacije vezano za donošenje Odluke o izboru predsjedavajuće. U ovom ustavno-sudskom predmetu nema u ustavno procesno pravnom smislu druge strane u postupku kojoj bi se eventualno dostavio Zahtjev na odgovor, što je u postupcima za traženja Mišljenja pravilo, sa rijetkim izuzecima zavisno od predmeta zahtjeva za davanje Mišljenja.

Nadalje, Ustavni sud Federacije je utvrdio da su osnovani prijedlozi podnosioca zahtjeva da se ovaj predmet rješava po hitnom postupku, imajući u vidu navode iz Zahtjeva, te je utvrdio da se obzirom na značaj pitanja u ovom predmetu ima hitno postupati u smislu člana 3. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

U smislu člana 8. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 8. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, aktom ovog suda broj:U-3/20 od 23.01.2020. godine koji je zaprimljen istog dana, zatraženo je od

Skupštine Kantona Sarajevo-n/r sekretara, dostavljanje dodatnih podataka u vidu svih podnesaka i akata, uključujući i zapisnike i zvaničnu korespondenciju vezano za rad i postupanje rukovodstva, kolegija i klubova naroda u Skupštini Kantona Sarajevo, u vezi sa procedurom izbora rukovodstva, kao i zapisnika, bilo da su održane ili prekinute, sa sjednica Skupštine Kantona Sarajevo u periodu od 30 dana prije zaprimanja Zahtjeva. Ustavni sud Federacije je uz navedeni akt dostavio i kopiju Zahtjeva.

Podneskom broj: 15-04-2395/20 od 29.01.2020. godine je iz Službe za skupštinske poslove Kantona Sarajevo dostavljeno da ne raspoložu drugom dokumentacijom osim onom koja je i navedena u Zahtjevu. Takođe je objašnjeno da je u zapisniku sa sastanka predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo u zaglavlju greškom naveden datum 26.12.2019. godine umjesto 27.12.2019. godine, o čemu su dostavili odgovarajući dokaz.

## 4. Relevantno pravo

### A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

#### Član IV.B.3.7.d.(III)

Osim ako ovim ustavom nije drugačije utvrđeno:

d) Zamjenici Premijera su nadležni za:

(III) odlučivanje da li će se zatražiti mišljenje Ustavnog suda;

#### Član V.2.7. st. 1., 2., 3., 4. i 5. u vezi sa

Amandmanom LXVII i Amandmanom LXXIX na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

(1) Svaki zakonodavni organ kantona donosi većinom glasova svoj poslovnik.

(2) Klub delegata konstitutivnog naroda formira se uz uslov da postoji najmanje jedan delegat tog konstitutivnog naroda u zakonodavnom organu kantona.

(3) Svaki klub delegata predlaže jednog kandidata iz reda svojih članova za izbor na mjesto predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg, koje potvrđuje zakonodavni organ kantona.

(4) Zakonodavni organ kantona potvrđuje kandidate u skladu sa svojim poslovníkom. Ako jedan konstitutivni narod nije zastupljen u zakonodavnom organu, jedno od mjesta zamjenika predsjedavajućeg ostaje upražnjeno.

(5) Tri kandidata koja potvrdi skupština kantona odlučuju između sebe ko će biti predsjedavajući.

### **B. Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine**

(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03)

#### **Član 8.**

Ustavni sud može tražiti od drugih sudova i državnih organa, kao i nosilaca javnih i drugih društvenih funkcija potrebne podatke i obavještenja od značaja za vođenje postupka.

#### **Član 13.**

Ustavni sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su istaknuti u postupku.

### **C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine**

(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 40/10 i 18/16)

#### **Član 3. Hitni postupci**

O svim podnescima koji se odnose na vođenje postupka upoznaju se predsjednik i sudije Suda.

Sud može na prijedlog predsjednika Suda ili sudije izvjestioca odrediti da se, s obzirom na značaj pitanja, u određenim predmetima hitno postupka.

#### **Član 8. stav 1.**

#### **Pribavljanje podataka i obavještenja od značaja za vođenje postupka**

Sudija koji je određen za izvjestioca u predmetu, odlučuje da li će se od drugog suda ili državnog tijela, odnosno nosioca javne i druge društvene funkcije zatražiti podatke i obavještenja od značaja za vođenje postupka.

#### **Član 42. stav 1. tačka 3. Rješenje o obustavi postupka**

Sud će donijeti rješenje kojim obustavlja postupak kada je u toku postupka:

3. Podnosilac povukao zahtjev.

### **Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine**

#### **Član 5.**

U članu 42. dodaje se stav 2. koji glasi:

„O prihvatanju povlačenja zahtjeva iz stava 1. tačke 3 ovog člana odlučit će Sud vodeći se javnim interesom rješavanja predmeta u ustavno-sudskom postupku uzimajući u obzir razloge podnosioca.“

### **D. Ustav Kantona Sarajevo**

(„Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17)

#### **Član 19.**

#### **Način rada Skupštine**

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabranih poslanika.

Skupština zasjeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovníkom. Izvještaj o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informisanja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovníkom.

#### **Amandman IV**

Iza člana 18. dodaje se novi član 18a. koji glasi:

#### **„Predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg**

Skupština bira predsjedavajućeg i njegovog zamjenika iz reda izabranih poslanika. Predsjedavajući i njegov zamjenik neće biti izabrani iz istog konstitutivnog naroda.“

U članu 19. stav 1. stav se briše.

#### **Amandman XXI**

U članu 18. tačka c) se briše.

Tačka e) mijenja se i glasi:

„e) potvrđuje Vladu Kantona“;

Tačka g) briše se.

Tačka f) briše se.

### **Amandman XXII**

Podnaslov i član 18a. mijenjaju se i glase i dodaje se član 18b):

„Predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Skupštine

#### **Član 18a.**

Svaki klub delagata konstitutivnih naroda predlaže jednog kandidata iz reda svojih članova za izbor na mjesto predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine.

Kandidate za izbor na mjesto predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine potvrđuje Skupština, u skladu sa svojim poslovnikom.

Ako jedan konstitutivni narod nije zastupljen u Skupštini, jedno od mjesta zamjenika predsjedavajućeg ostaje upražnjeno.

Tri kandidata koje potvrdi Skupština odlučuju između sebe ko će biti predsjedavajući Skupštine.

#### **Član 18b.**

Nadležnosti predsjedavajućeg Skupštine:

- predstavlja i zastupa Skupštinu u zemlji i inostranstvu
- imenuje kandidata za premijera Kantona“.

### **Amandman XXIII**

U članu 19. stav 2. mijenja se i glasi:

„Skupština donosi poslovnik većinom glasova poslanika“.

Iza stava 2. dodaje se stav 3., koji glasi:

„Poslovnikom se bliže utvrđuje način rada Skupštine, način potvrđivanja kandidata za izbor na mjesto predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine i druga pitanja od značaja za rad Skupštine“.

### **Amandman XLV**

U članu 18a. dodaje se novi stav 1., koji glasi:

„Skupština ima predsjedavajućeg i tri zamjenika predsjedavajućeg, koji se biraju iz reda konstitutivnih naroda i Ostalih“.

Dosadašnji st. 1. do 4. postaju st. 2. do 5.

U novom stavu 2. riječi: „konstitutivnih naroda predlaže“ zamjenjuju se riječima: „konstitutivnih naroda i Ostalih predlažu po“.

U novom stavu 4. iza riječi: „konstitutivni narod“ dodaju se riječi: „i Ostali“.

U novom stavu 5. riječ „Tri“ zamjenjuje se riječju „Četiri“.

### **Amandman XLVI**

U članu 19. stav 3. briše se.

Obrazloženje

Ovim amandmanom mijenja se član 19. Ustava Kantona Sarajevo, koji je prethodno mijenjan Amandmanom XXIII na Ustav Kantona Sarajevo.

Stav 3. člana 19. nije brisan prilikom prethodnih amandmanskih izmjena stava 2. ovog člana, mada se radi o ponavljanju rješenja propisanih stavom 2. tog člana.

### **Amandman XLVII**

U članu 21a. stav 1. riječi: „stav 4.“ zamjenjuju se riječima: „St. 4. i 6.“.

u st. 2. i 4. iza riječi: „konstitutivnih naroda“ dodaju se riječi: „i kluba Ostalih“.

### **Amandman XLVIII**

U članu 21b. stav 1., u prvom i zadnjem redu, kao i u stavu 2. iza riječi: „konstitutivnih naroda“ dodaju se riječi: „i kluba Ostalih“.

### **Amandman XLIX**

Iza člana 30. dodaje se član 30b., koji glasi:

„Raspodjela funkcija

#### **„Član 30b.**

Predsjedavajući Skupštine i premijer Kantona ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda odnosno iz reda Ostalih“.

**E. Poslovník Skupštine Kantona Sarajevo – drugi novi prečišćeni tekst**

(„Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)

**Klubovi naroda****Član 9.**

Nakon davanja i potpisivanja svečane izjave, u Skupštini se osnivaju tri kluba poslanika/zastupnika konstitutivnih naroda (u daljem tekstu: klubovi naroda).

Klubovi naroda su:

- Klub Bošnjaka;
- Klub Hrvata i
- Klub Srba.

Ako u Skupštini nema izabranih predstavnika nekog od konstitutivnih naroda, klub tog naroda neće biti osnovan.

Svaki klub naroda bira predsjednika, a može izabrati i zamjenika predsjednika, koji rukovode klubom i usklađuju njegov rad.

Poslovníkom o radu klubova naroda svaki će klub urediti način svog rada.

**Član 10.**

Svaki klub naroda bira i predlaže među svojim članovima jednog kandidata za mjesto predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine.

Skupština glasanjem potvrđuje izbor kandidata, i to natpolovičnom većinom od ukupnog broja izabranih poslanika/zastupnika u Skupštini.

Tri kandidata čiji je izbor potvrdila Skupština između sebe odlučuju ko će biti predsjedavajući Skupštine i odluku saopštavaju Skupštini.

Ako u Skupštini nema poslanika/zastupnika, odnosno kluba nekog od konstitutivnih naroda, mjesto zamjenika predsjedavajućeg Skupštine iz tog konstitutivnog naroda ostaje upražnjeno.

**Član 11.**

Predsjedavajući i njegovi zamjenici imaju pravo u svako doba dati ostavku na mjesto predsjedavajućeg, odnosno zamjenika predsjedavajućeg Skupštine.

**Predsjedavajući Skupštine****Član 12.**

Predsjedavajući Skupštine ima pravo i dužnost da:

- Predstavlja Skupštinu u zemlji i inostranstvu;
- Imenuje kandidata za premijera Kantona;
- Učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Skupštine;
- Učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Kolegija;
- Inicira stavljanje na dnevni red sjednica Skupštine, Kolegija i radnih tijela iz nadležnosti Skupštine;
- Osigurava poštivanje principa i odredbi Poslovníka, stalnih radnih tijela Skupštine i Kolegija;
- Osigurava realizovanje prava i dužnosti klubova naroda i klubova političkih stranaka tokom pripreme i održavanja sjednica Skupštine i Kolegija;
- Osigurava realizovanje prava i dužnosti poslanika/zastupnika u pripremi sjednica Skupštine i Kolegija, kao i tokom sjednica;
- Vodi sjednice u skladu sa principima demokratskog parlamentarizma i odredbama Poslovníka;
- Potpisuje akta usvojena od Skupštine.

**Član 13.**

Predsjedavajući Skupštine u obavljanju svojih dužnosti obavlja redovne konsultacije sa svojim zamjenicima.

**Član 14.**

Zamjenici predsjedavajućeg sudjeluju u radu Kolegija Skupštine i zamjenjuju predsjedavajućeg u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Zamjenici predsjedavajućeg će se dogovoriti o poretku, odnosno redosljedu zamjenjivanja.

### Član 3.

Iza člana 10. dodaje se član 10 a. koji glasi:

Tokom sjednice Skupštine predsjedavajući može jednom od zamjenika predsjedavajućeg prepustiti vođenje sjednice ili dijela sjednice.

„Ako klubovi naroda i Ostalih prilikom predlaganja kandidata za predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine ne mogu predložiti kandidata zbog istog broja glasova, izbor će se izvršiti žrijebanjem, i to između kandidata koji imaju isti broj glasova“.

## F. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo

(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 15/13)

### Član 1.

U poslovniku Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ – Drugi novi prečišćeni tekst, broj: 41/12) član 9. mijenja se i glasi:

„Nakon davanja i potpisivanja svečane izjave u Skupštini se osnivaju četiri kluba poslanika/zastupnika konstitutivnih naroda i Ostalih (u daljem tekstu: klubovi naroda i Ostalih).

Klubovi naroda i ostalih su:

- Klub Bošnjaka;
- Klub Hrvata;
- Klub Srba i
- Klub Ostalih

Ako u Skupštini nema izabranih predstavnika nekog od konstitutivnih naroda ili Ostalih, klub tog naroda neće biti osnovan.

Svaki klub naroda i Ostalih bira predsjednika, a može izabrati i zamjenika predsjednika, koji rukovode klubom i usklađuju njegov rad.

Poslovníkom o radu klubova naroda i Ostalih svaki će klub urediti način svog rada.

### Član 2.

U članu 10. u stavu 1. iza riječi „Svaki klub naroda“ dodaju se riječi „i Ostalih“.

U stavu 3. umjesto riječi: „tri“ treba da stoji riječ: „četiri“.

U stavu 4. u drugom redu iza riječi „konstitutivnih naroda“ dodaju se riječi „ili Ostalih“.

## 5. Praksa Ustavnog suda Federacije

Odluke br.: U-30/19 od 24.09.2019. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 73/19) i U-29/15 od 17.02.2016. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 20/16).

## 6. Odlučivanje o povlačenju Zahtjeva za davanje Mišljenja

Podneskom broj: 02/002-1/20 od 06.02.2020. godine podnosilac zahtjeva je podnio Zahtjev za povlačenje Zahtjeva za davanje mišljenja Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zahtjev za povlačenje Zahtjeva), navodeći kao razlog da je objavom Odluke o izboru predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 4/20) koja je donesena 05.02.2020. godine prestala da važi Odluka o izboru predsjedavajućeg.

Ustavni sud Federacije je razmotrio predmetni Zahtjev za povlačenje Zahtjeva, kao prethodno pitanje, te odlučio da isti nije prihvatljiv imajući u vidu da je utvrdio da postoji izrazit javni interes za davanje Mišljenja, koje je samo po sebi specifičan postupak u okviru propisanih nadležnosti Ustavnog suda Federacije, radi razjašnjavanja, za ubuduće, pitanja ustavnog postupanja prilikom formiranja rukovodstva kako Skupštine Kantona Sarajevo, tako i zakonodavnih tijela drugih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, u situacijama kada iz bilo kojeg razloga (podnošenjem ostavke ili pak, zbog „više sile“), određeno lice više ne može obavljati funkciju predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg, odnosno člana rukovodstva Skupštine.

## 7. Činjenično stanje i stav Ustavnog suda Federacije

Ustavni sud Federacije naglašava da je u prethodnom postupku zaključio da se Zahtjevom pokreću veoma ozbiljna pitanja ustavnosti rada jednog kantonalnog zakonodavnog tijela, vezano za konkretnu pravnu situaciju donošenja Odluke o izboru predsjedavajućeg, te utvrdio da je u pitanju predmet hitnog karaktera.

Istovremeno, Ustavni sud Federacije podsjeća na relevantnu ustavno-sudsku praksu ovog suda pri čemu je jasno definisan specifičan odnos poslovnika tijela i organa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Eventualno kršenje poslovnčkih odredbi predstavlja i kršenje Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjećamo da je konkretno za Kanton Sarajevo u Mišljenju ovog suda u predmetu broj: U-30/19 jasno podcrtan odnos Poslovnika i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, sve to vezano za davanje Autentičnog tumačenja povodom člana 138. stav 7. Zakona o visokom obrazovanju. Načelno je ovaj odnos u cijelosti već prethodno razjašnjen u Presudi ovog suda broj: U-29/15 od 17.02.2016. godine.

U konkretnom predmetu, imajući u vidu zakonsku odredbu člana 13. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine koja propisuje postupanje Ustavnog suda Federacije u okvirima postavljenog Zahtjeva, utvrđeni stav i Mišljenje ovog suda se odnosi isključivo na pitanje konkretne Odluke o izboru predsjedavajuće. Naime, notorna je činjenica da su u proteklom periodu decembar 2019. / januar 2020. godine, u okviru Skupštine Kantona Sarajevo, pokretana različita pitanja, radnje i akti vezani i za izbor rukovodstva u Skupštini Kantona Sarajevo, koji nisu i ne mogu biti u fokusu razmatranja u ovom ustavno-sudskom predmetu, te se utvrđeni stav i Mišljenje odnose na konkretnu specifičnu ustavno-pravnu situaciju, a relevantno je za utvrđivanje ustavnog postupanja u slučajevima kada dolazi do personalnih promjena u rukovodstvu Skupštine Kantona Sarajevo.

Iz dostavljenih dokaza u spisu, koji su kao takvi potvrđeni i od strane Službe za skupštinske poslove Kantona Sarajevo, a relevantni za donošenje ustavno-sudske odluke, mogu se utvrditi sljedeće činjenice:

- Na konstituirajućoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, odlukama od 28.11.2018. godine potvrđeno je rukovodstvo Skupštine Kantona Sarajevo na način da je Skupština Kantona Sarajevo donijela Odluku o potvrđivanju kandidata za izbor predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo iz reda bošnjačkog, srpskog i hrvatskog konstitutivnog naroda i iz reda Ostalih. Tom prilikom je izabran i predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, te za zamjenike predsjedavajućeg Skupštine tog kantona Vibor Handžić, Danijela Kristić i Smiljana Viteškić;
- Iz Zapisnika sa sastanka predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona

Sarajevo, održanog 27.12.2019. godine u kabinetu predsjedavajućeg sa početkom u 10,30 sati broj: 01-05-44732/19, u kojem je očigledno tehničkom greškom naveden u zaglavlju datum 26.12.2019. godine, utvrđeno je da su sastanku prisustvovali Elmedin Konaković kao predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo, te zamjenici predsjedavajućeg te skupštine Danijela Kristić i Vibor Handžić, dok je zamjenica predsjedavajućeg Smiljana Viteškić bila odsutna. Nadalje je vidljivo da je na samom početku sastanka predsjedavajući Elmedin Konaković obavijestio prisutne da: „Iz ličnih razloga ne želi više obavljati funkciju predsjedavajućeg“. Pozivajući se na član 10. stav 4. Poslovnika zatražio je da izabrani kandidati između sebe odluče ko će biti predsjedavajući i predložio da po redoslijedu zamjene to bude Vibor Handžić, na šta je imenovani istakao da ne može biti predsjedavajući, imajući u vidu odredbu Ustava Kantona Sarajevo koja propisuje da predsjedavajući Skupštine i Premijer Kantona ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda odnosno iz reda Ostalih, a što je ovdje slučaj. Nakon toga su prisutni jednoglasno za predsjedavajuću Skupštine izabrali Danijelu Kristić, te dogovorili dalji poredak zamjenika i to: Vibor Handžić, Elmedin Konaković, Smiljana Viteškić. U donošenju navedene odluke su učestvovali i, istu prema Zapisniku sa sastanka od 27.12.2019. godine, potpisali, Danijela Kristić u svojstvu predsjedavajuće Skupštine i Vibor Handžić i Elmedin Konaković u svojstvu zamjenika predsjedavajuće. Naloženo je sekretaru Skupštine tog kantona da o ovoj odluci obavijesti poslanike;

- Aktom Skupštine Kantona Sarajevo – predsjedavajući broj: 01-05-44732-1/19 od 27.12.2019. godine koji je upućen svim poslanicima Skupštine Kantona Sarajevo u vidu obavijesti, sa potpisom „predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo Danijela Kristić“, putem e-maila su poslanici obaviješteni da: „U skladu sa članom 10. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, obavještavamo Vas da od danas Skupštinom Kantona Sarajevo predsjedava g-đa Danijela Kristić, te da je prvi dopredsjedavajući gosp. Vibor Handžić, drugi gosp. Elmedin Konaković i treći zamjenik predsjedavajućeg g-đa Smiljana Viteškić“. Uz navedenu obavijest dostavljena je Odluka o izboru predsjedavajuće;
- Iz dodatne dokumentacije u spisu je vidljivo da je Klub Bošnjaka još 18.12.2019. godine zakazao sjednicu tog kluba za 27.12.2019. godine sa prijedlogom dnevnog reda Razmatranje prijedloga



poslanika tog kluba za smjenu i izbor predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, što je zahtijevano od strane tog kluba podneskom od 17.12.2019. godine. Nadalje, da je taj klub na sjednici održanoj istog dana donio Odluku broj: 01-05-43953/19 da predlaže Mirzu Čelika kao kandidata za mjesto predsjedavajućeg odnosno zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, umjesto dosadašnjeg kandidata Elmedina Konakovića, te da se navedena odluka zajedno sa Prijedlogom odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju kandidata dostavi Skupštini radi potvrđivanja u skladu sa članom 10. stav 2. Poslovnika.

Ostala dostavljena dokumenta, po mišljenju Ustavnog suda Federacije, nisu ključna, pa ni relevantna za utvrđivanje Mišljenja ovog suda povodom Odluke o izboru predsjedavajućeg.

Utvrđene činjenice u cijelosti su dovoljne da bi ovaj sud mogao nedvosmisleno da utvrdi Mišljenje u ovom ustavno-sudskom predmetu, uz detaljnu analizu kako ustavnih odredbi, tako i relevantnih odredbi Poslovnika, te osim što se odnosi na konkretnu Odluku o izboru predsjedavajućeg, relevantno je za sve eventualne situacije kada iz bilo kojeg razloga dolazi do personalnih promjena u rukovodstvu Skupštine tog kantona, ali i bilo kojeg drugog kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Poslije svakog izbornog ciklusa u zakonodavnom tijelu kantona se pristupa konstituisanju njegovih organa, konkretno u ovom slučaju rukovodstva Skupštine Kantona Sarajevo. Navedeno je učinjeno 2018. godine, kojom prilikom su potvrđeni na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, od strane klubova, predloženi kandidati za rukovodstvo, nakon čega je slijedio između sada izabranih članova rukovodstva (to više nisu kandidati nego potvrđeni članovi rukovodstva), izbor predsjedavajućeg, tada Elmedina Konakovića i zamjenika predsjedavajućeg.

Do promjene u personalnom sastavu rukovodstva dolazi na sjednici rukovodstva od 27.12.2019. godine, kada predsjedavajući Elmedin Konaković ističe da ne želi više da bude u statusu predsjedavajućeg.

Prema članu 11. Poslovnika, predsjedavajući i njegovi zamjenici imaju pravo u svako doba dati ostavku na mjesto predsjedavajućeg, odnosno zamjenika predsjedavajućeg Skupštine. Tim činom im prestaje svojstvo članova rukovodstva Skupštine. Pravo predsjedavajućeg je, osim podnošenja ostavke u svako

doba, da u obavljanju svojih dužnosti koje su propisane članom 12. Poslovnika obavlja redovne konsultacije sa svojim zamjenicima, te da tokom sjednice Skupštine u skladu sa članom 14. stav 3. Poslovnika može jednom od zamjenika predsjedavajućeg prepustiti vođenje sjednice ili dijela sjednice. Zamjenici predsjedavajućeg pak, u skladu sa članom 14. st. 1. i 2. Poslovnika sudjeluju u radu Kolegija Skupštine i zamjenjuju predsjedavajućeg u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, te se dogovaraju o poretku, odnosno redoslijedu zamjenjivanja.

U skladu sa članom 10. Poslovnika kandidati čiji je izbor potvrdila Skupština (konkretno je to bilo nakon izbornog ciklusa u 2018. godini), između sebe odlučuju ko će biti predsjedavajući Skupštine i odluku saopštavaju Skupštini. Nakon zapisnički konstatovane izjave izabranog predsjedavajućeg Elmedina Konakovića da ne želi više biti predsjedavajući, imajući u vidu Poslovníkom utvrđena prava i obaveze rukovodstva, te mogućnosti na strani predsjedavajućeg da ga u njegovoj odsutnosti zamjenjuje jedan od zamjenika, odnosno da ovlasti jednog od zamjenika da predsjedava u cijelosti ili u pojedinim dijelovima na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, ne postoji ustavna mogućnost samostalnog „rotiranja“ sa pozicije predsjedavajućeg na poziciju „zamjenika predsjedavajućeg“, što je u konkretnom slučaju učinjeno u Odluci o izboru predsjedavajućeg. Ovakva izjava se može i ima smatrati ostavkom na poziciju predsjedavajućeg na koju u svako doba imaju pravo članovi rukovodstva. To podrazumijeva da se za u konkretnom slučaju sada nepopunjenu poziciju u rukovodstvu, odgovarajući klub konstitutivnih naroda ili Ostalih ima dogovoriti i izglasati drugog kandidata za člana rukovodstva Skupštine (predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg). Kandidat treba da bude potvrđen od strane Skupštine Kantona Sarajevo. Momentom potvrde od strane Skupštine Kantona Sarajevo to lice postaje član rukovodstva Skupštine tog kantona, te se u slučaju ostavke predsjedavajućeg, što se ima kao takvo tretirati u konkretnom slučaju, članovi rukovodstva Skupštine Kantona Sarajevo u skladu sa odredbom člana 10. stav 2. Poslovnika dogovaraju ko će biti predsjedavajući i o tome obavještavaju Skupštinu. U tome su ograničeni isključivo i samo ustavnom odredbom koja propisuje da predsjedavajući Skupštine i Premijer ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda ili reda Ostalih, te njihova odluka u tom pravcu ne zahtijeva nikakvu dalju potvrdu.

Dakle, u konkretnom slučaju Odluka o izboru predsjedavajućeg je donesena suprotno odredbama Poslovnika, a time i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, što se osnovano navodi u Zahtjevu. Naime,

u izboru je i nadalje učestvovalo lice koje je *de facto*, a po stavu ovog suda i *de iure*, podnijelo ostavku na poziciju predsjedavajućeg, te nije niti moglo dalje učestvovati u ovom izboru kao član rukovodstva Skupštine tog kantona. Takođe, ustavne odredbe kao i Poslovnik jasno propisuju da svi članovi rukovodstva učestvuju u postupku izbora o tome ko će biti predsjedavajući. U konkretnom slučaju je nepoznato iz kojih razloga je bila odsutna zamjenica predsjedavajućeg Smiljana Viteškić. Čak i bez obzira na to, Odluka o izboru predsjedavajućeg donesena je samo od strane dva potvrđena lica (zamjenici predsjedavajućeg Vibor Handžić i Danijela Kristić), jer u njenom donošenju nije moglo učestvovati lice koje više nije član rukovodstva, a to je bivši predsjedavajući Elmedin Konaković.

Ovo je ustavno-pravna situacija (podnošenje ostavke ili nemogućnost obavljanja funkcije u rukovodstvu iz nekih drugih razloga – više sile), kada nakon konstituisanja rukovodstva Skupštine poslije izbornog ciklusa može doći do izmjena u personalnom sastavu rukovodstva i izmjene na mjestu predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg. U ovom mišljenju Ustavni sud Federacije je u cijelosti objasnio i utvrdio kako se to vrši na ustavan način, a imajući u vidu pravne posljedice Mišljenja, stav ovog suda je relevantan i obavezujući za sve eventualne buduće slične pravne situacije u zakonodavnim tijelima kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Mišljenje objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i službenim glasilima kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovo mišljenje Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Suda, Vesna Budimir, Mirjana Čučković, prof. dr. Edin Muminović i dr. sc. Kata Senjak, sudije Suda.

Broj: U-3/20

Sarajevo, 11.02.2020. godine

Predsjednica  
Ustavnog suda Federacije  
Bosne i Hercegovine

**Aleksandra Martinović, s.r.**  
.....

**117.**

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине одлучујући по захтјеву замјеника Премијера Федерације Босне и Херцеговине Веска Дрљаче за давање Мишљења у вези са Одлуком о избору председавајуће Скупштине Кантона Сарајево, у смислу члана IV.Б.3.7.д (III) Устава Федерације Босне и Херцеговине, на сједници Суда без јавне расправе одржаној дана 11.02.2020. године, утврдио је слједеће

## М И Ш Љ Е Њ Е

### 1. Предмет захтјева и подносилац захтјева

Замјеник Премијера Федерације Босне и Херцеговине Веско Дрљача (у даљем тексту: подносилац захтјева), поднио је дана 16.01.2020. године Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд Федерације) захтјев за давање Мишљења (у даљем тексту: Захтјев), везано за Одлуку о избору председавајуће Скупштине Кантона Сарајево („Службене новине Кантона Сарајево“, број: 52/19, у даљем тексту: Одлука о избору председавајуће). Захтјевом се тражи да овај суд донесе Мишљење да ли је Одлука о избору председавајуће донесена у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине, Уставом Кантона Сарајево и Пословником Скупштине Кантона Сарајево („Службене новине Кантона Сарајево“, број: 41/12- други нови пречишћени текст, 15/13, 47/13, 47/15 и 48/16, у даљем тексту: Пословник).

У смислу члана IV.Б.3.7.д. (III) Устава Федерације Босне и Херцеговине, замјеници Премијера Федерације Босне и Херцеговине су надлежни за подношење захтјева за тражење мишљења Уставног суда Федерације.

### 2. Битни наводи Захтјева

Захтјевом је затражено хитно рјешавање блокаде функционисања законодавне власти у Кантону Сарајево, уз, у вријеме његовог подношења, навођење чињенице да није донесен нити буџет Кантона Сарајево за 2020. годину, буџети изванбуџетских фондова као ни Одлука о привременом финансирању потреба Кантона Сарајево за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, а према чл. 35. и 38. Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине

(„Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 102/13, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 и 11/19).

У Захтјеву се наводи да је доношењем Одлуке о избору предједавајуће дошло до кршења уставних и пословничких одредби, чиме је створена правна несигурност, односно негиран је принцип владавине права. Наиме, на састанку предједавајућег и замјеника предједавајућег Скупштине Кантона Сарајево којем су присуствовали предједавајући Елмедин Конаковић и два замјеника предједавајућег Данијела Кристић и Вибор Ханчић донесена је Одлука о избору предједавајуће.

Скупштина Кантона Сарајево је на конституирајућој сједници одржаној 28.11.2018. године донијела Одлуку о потврђивању кандидата за избор предједавајућег или замјеника предједавајућег Скупштине Кантона Сарајево (у даљем тексту: Одлука о потврђивању кандидата од 28.11.2018. године), којом су потврђени кандидати за избор предједавајућег или замјеника предједавајућег Елмедин Конаковић из реда бошњачког народа, Смиљана Витешкић из реда српског народа, Данијела Кристић из реда хрватског народа и Вибор Ханчић из реда Осталих. Наведена Одлука је објављена у „Службеним новинама Кантона Сарајево“, број: 50/18).

Скупштина кантона Сарајево је на истој сједници донијела Одлуку о избору предједавајућег Скупштине Кантона Сарајево, којом је Елмедин Конаковић изабран за предједавајућег, а друга напријед наведена лица за замјенике предједавајућег Скупштине Кантона Сарајево.

Надаље, дана 27.12.2019. године 18 посланика у Скупштини Кантона Сарајево је од предједавајућег Скупштине Кантона Сарајево Елмедина Конаковића затражила да у складу са демократским принципима функционисања власти поднесе оставку на ту функцију, коју одлуку је потврдио и Клуб Бошњака у Скупштини Кантона Сарајево како је по наводима из Захтјева прописано чланом 10. став 1. Пословника. Истог дана су затражили и да се без одлагања сазове сједница Скупштине тог кантона хитног карактера са тачком дневног реда која се односи на доношење одлука о привременом финансирању потреба Кантона Сарајево, о давању сагласности на Одлуку о привременом финансирању Завода здравственог осигурања Кантона Сарајево и о давању сагласности на Одлуку о привременом финансирању потреба ЈУ Службе за запошљавање Кантона Сарајево.

Осамнаест посланика који чине натполовичну већину у Скупштини Кантона Сарајево, поново је потврдило став да је предједавајући Скупштине Елмедин Конаковић због кршења Пословника изгубио њихово повјерење.

Именовани је, надаље се елаборира, покушавајући изиграти правни систем и прописане процедуре, одмах након пријема напријед наведених, како су навели у Захтјеву „писама“, истог дана око 10 часова неовлашћено одузео печате од секретара Скупштине Кантона Сарајево о чему је обавијештено надлежно тужилаштво. Након тога је у функцији предједавајућег Скупштине Кантона Сарајево у 10 и 30 часова сазвао састанак предједавајућег и замјеника предједавајућег Скупштине тог кантона на којем је два присутна замјеника обавијестио да „из личних разлога не жели више обављати функцију предједавајућег“. Према наводима Захтјева овим чином се сматра да је именовани поднио оставку у складу са чланом 11. Пословника. Међутим, надаље је са замјеницима предједавајућег Скупштине кантона Сарајево из реда хрватског народа и из реда Осталих на истом састанку донесена Одлука о избору предједавајуће. Подносилац захтјева цитирајући одредбе Устава Федерације Босне и Херцеговине закључује да ово представља очито кршење Устава Федерације Босне и Херцеговине јер замјеница предједавајућег из реда српског народа није учествовала у доношењу Одлуке о избору предједавајуће. Сматрају да одредбе Устава Федерације Босне и Херцеговине не прописују могућност да кандидат за мјесто у руководству Скупштине Кантона Сарајево буде испред Клуба Осталих, а тиме ни у доношењу Одлуке о избору предједавајућег и замјеника предједавајућег Скупштине Кантона Сарајево, те у том правцу прилажу и писмо Високог представника у Босни и Херцеговини од 15.01.2020. године.

У захтјеву наводи да је 12 дана раније, у складу са Пословником о раду Клуба Бошњака, заказана сједница за 27.12.2019. године на којој је једна од тачака дневног реда било и гласање о повјерењу Елмедину Конаковићу, те је именовани, да би предухитрио смјену поднио оставку на мјесто предједавајућег, а прије тога „осигурао“ да замјеница предједавајућег из реда хрватског народа и из исте политичке странке заузме његово мјесто на функцији предједавајуће Скупштине Кантона Сарајево. То је супротно члану 10. став 3. Пословника. Одлука није саопштена Скупштини Кантона Сарајево како прописује и Устав Кантона Сарајево и Пословник,

него је посланицима достављена обавијест од 27.12.2019. године да Скупштином Кантона Сарајево предједава Данијела Кристић, те редослијед замјеника предједавајућих и то да је први Вибор Ханџић, други Елмедин Конаковић а трећи Смиљана Витешкић, што као термине „првог, другог, односно трећег“ замјеника предједавајућег не познаје нити Устав Кантона Сарајево нити Пословник.

Сублимирајући Захтјев, подносилац Захтјева позивајући се на, по његовим наводима, релевантне одредбе устава и Пословника истиче да о томе ко ће бити предједавајући Скупштине Кантона Сарајево одлучују три кандидата који су из клубова конститутивних народа предложени за руководство, а Уставом Кантона Сарајево и Пословником је прописано да о томе између себе одлучују четири кандидата. Одлука о избору предједавајућег треба бити саопштена на сједници Скупштине Кантона, а не електронским путем. Саопштење Елмедина Конаковића да „из личних разлога не жели више обављати функцију предједавајућег“, се сматра подношењем оставке. Избором у руководство које је потврдила Скупштина Кантона Сарајево предложеним кандидатима престаје статус „кандидата“ у руководству Скупштине Кантона Сарајево, те су од дана потврђивања у статусу руководства и не могу се позивати на одредбе које прописују да „четири кандидата које потврди Скупштина одлучују између себе ко ће бити предједавајући Скупштине“, јер је таква норма односно могућност, у конкретном случају, већ исцрпљена. Подносилац захтјева истиче да уколико би се дозволило да Одлука о избору предједавајуће остане на снази, без поступања у складу са Уставом Кантона Сарајево и Пословником, у пракси би се наметнуле ситуације да се предједавајући и замјеници предједавајућег сваки дан могу мијењати на функцијама и обавијест о томе саопштавати посланицима електронским путем што би довело до потпуне правне несигурности. До правне анархије би у том случају довела и могућност да неко у одређеном моменту жели или не жели више бити предједавајући, а да истовремено жели да буде замјеник предједавајућег, што би значило да кад „пожели“ да се поново именује за предједавајућег, а све то је удовољавање жељама појединаца.

Коначно у Захтјеву се наводи да имајући у виду напријед наведено и уважавајући чињеницу да се сви акти морају доносити и усвајати уз стриктно поштивање прописаних процедура, без могућности слободне интерпретације и изигравања процедура, моли се Уставни суд Федерације да се Захтјев узме у приоритетно разматрање.

У прилогу Захтјева су достављени Пословник, Одлуке Скупштине Кантона Сарајево објављене у „Службеним новинама Кантона Сарајево“, број: 50/18, Захтјев 18 посланика упућен предједавајућем Скупштине Кантона Сарајево за подношење оставке од 27.12.2019. године, писмо истих посланика којим се тражи заказивање сједнице хитног карактера и Одлука Клуба Бошњака, све од 27.12.2019. године, Службена забиљешка секретара Скупштине Кантона Сарајево, Записник са састанка предједавајућег и замјеника предједавајућег Скупштине Кантона Сарајево од 26.12.2019. године, Одлука о избору предједавајуће од 27.12.2019. године, одлуке о избору предједавајућих из ранијих периода, електронска обавијест упућена посланицима у Скупштини тог кантона, писмо Високог представника у Босни и Херцеговини од 15.01.2020. године и позив за сједницу Клуба Бошњака у Скупштини Кантона Сарајево.

### 3. Претходни поступак

У току припрема за одлучивање у овом уставносудском предмету, Уставни суд Федерације је утврдио да је у конкретном случају предмет Захтјева давање Мишљења, у суштини уставно-правног тумачења конкретне правне ситуације везано за доношење Одлуке о избору предједавајуће. У овом уставно-судском предмету нема у уставно процесно правном смислу друге стране у поступку којој би се евентуално доставио Захтјев на одговор, што је у поступцима за тражења Мишљења правило, са ријетким изузецима зависно од предмета захтјева за давање Мишљења.

Надаље, Уставни суд Федерације је утврдио да су основани приједлози подносиоца захтјева да се овај предмет рјешава по хитном поступку, имајући у виду наводе из Захтјева, те је утврдио да се обзиром на значај питања у овом предмету има хитно поступати у смислу члана 3. Пословника Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине.

У смислу члана 8. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине у вези са чланом 8. Пословника Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине, актом овог суда број: У-3/20 од 23.01.2020. године који је запримљен истог дана, затражено је од Скупштине Кантона Сарајево-н/р секретара, достављање додатних података у виду свих поднесака и аката, укључујући и записнике и званичну кореспонденцију везано за рад и

поступање руководства, колегија и клубова народа у Скупштини Кантона Сарајево, у вези са процедуром избора руководства, као и записника, било да су одржане или прекинуте, са сједница Скупштине Кантона Сарајево у периоду од 30 дана прије запримања Захтјева. Уставни суд Федерације је уз наведени акт доставио и копију Захтјева.

Подноском број: 15-04-2395/20 од 29.01.2020. године је из Службе за скупштинске послове Кантона Сарајево достављено да не располажу другом документацијом осим оном која је и наведена у Захтјеву. Такође је објашњено да је у записнику са састанка председавајућег и замјеника председавајућег Скупштине Кантона Сарајево у заглављу грешком наведен датум 26.12.2019. године умјесто 27.12.2019. године, о чему су доставили одговарајући доказ.

#### 4. Релевантно право

##### А. Устав Федерације Босне и Херцеговине

###### Члан IV.Б.3.7.д.(III)

Осим ако овим уставом није другачије утврђено:

д) Замјеници Премијера су надлежни за:

(III) одлучивање да ли ће се затражити мишљење Уставног суда;

###### Члан V.2.7. ст. 1., 2., 3., 4. и 5. у вези са

Амандманом LXVII и Амандманом LXXIX на Устав Федерације Босне и Херцеговине

- (1) Сваки законодавни орган кантона доноси већином гласова свој пословник.
- (2) Клуб делегата конститутивног народа формира се уз услов да постоји најмање један делегат тог конститутивног народа у законодавном органу кантона.
- (3) Сваки клуб делегата предлаже једног кандидата из реда својих чланова за избор на мјесто председавајућег или замјеника председавајућег, које потврђује законодавни орган кантона.

(4) Законодавни орган кантона потврђује кандидате у складу са својим пословником. Ако један конститутивни народ није заступљен у законодавном органу, једно од мјеста замјеника председавајућег остаје упражњено.

(5) Три кандидата која потврди скупштина кантона одлучују између себе ко ће бити председавајући.

##### Б. Закон о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине

(„Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 6/95 и 37/03)

###### Члан 8.

Уставни суд може тражити од других судова и државних органа, као и носилаца јавних и других друштвених функција потребне податке и обавјештења од значаја за вођење поступка.

###### Члан 13.

Уставни суд одлучује у границама захтјева који су истакнути у поступку.

##### В. Пословник Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине

(„Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 40/10 и 18/16)

###### Члан 3.

###### Хитни поступци

О свим поднесцима који се односе на вођење поступка упознају се председник и судије Суда.

Суд може на приједлог председника Суда или судије извјестиоца одредити да се, с обзиром на значај питања, у одређеним предметима хитно поступа.

###### Члан 8. став 1.

###### Прибављање података и обавјештења од значаја за вођење поступка

Судија који је одређен за извјестиоца у предмету, одлучује да ли ће се од другог суда или државног тијела, односно носиоца јавне и друге друштвене функције затражити податке и обавјештења од значаја за вођење поступка.

**Члан 42. став 1. тачка 3.  
Рјешење о обустави поступка**

Суд ће донијети рјешење којим обуставља поступак када је у току поступка:

3. Подносилац повукао захтјев.

**Одлука о измјенама и допунама Пословника  
Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине**

**Члан 5.**

У члану 42. додаје се став 2. који гласи:

„О прихватању повлачења захтјева из става 1. тачке 3 овог члана одлучит ће Суд водећи се јавним интересом рјешавања предмета у уставно-судском поступку узимајући у обзир разлоге подносиоца“.

**Г. Устав Кантона Сарајево**

(„Службене новине Кантона Сарајево“, бр.: 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 и 31/17)

**Члан 19.  
Начин рада Скупштине**

Скупштина бира председавајућег и два његова замјеника из реда изабраних посланика.

Скупштина засједа јавно, изузев у случајевима када је то предвиђено њеним пословником. Извјештај о засједањима и донесеним одлукама се објављују у средствима јавног информисања.

Начин рада Скупштине ближе се уређује пословником.

**Амандман IV**

Иза члана 18. додаје се нови члан 18а. који гласи:

**„Председавајући и замјеник председавајућег**

Скупштина бира председавајућег и његовог замјеника из реда изабраних посланика. Председавајући и његов замјеник неће бити изабрани из истог конститутивног народа“.

У члану 19. став 1. став се брише.

**Амандман XXI**

У члану 18. тачка ц) се брише.

Тачка е) мијења се и гласи:

„е) потврђује Владу Кантона“;

Тачка г) брише се.

Тачка ф) брише се.

**Амандман XXII**

Поднаслов и члан 18а. мијењају се и гласе и додаје се члан 18б):

„Председавајући и замјеници председавајућег Скупштине

**Члан 18а.**

Сваки клуб делогата конститутивних народа предлаже једног кандидата из реда својих чланова за избор на мјесто председавајућег или замјеника председавајућег Скупштине.

Кандидате за избор на мјесто председавајућег или замјеника председавајућег Скупштине потврђује Скупштина, у складу са својим пословником.

Ако један конститутивни народ није заступљен у Скупштини, једно од мјеста замјеника председавајућег остаје упражњено.

Три кандидата које потврди Скупштина одлучују између себе ко ће бити председавајући Скупштине.

**Члан 18б.**

Надлежности председавајућег Скупштине:

- представља и заступа Скупштину у земљи и иностранству
- именује кандидата за премијера Кантона“.

**Амандман XXIII**

У члану 19. став 2. мијења се и гласи:

„Скупштина доноси пословник већином гласова посланика“.

Иза става 2. додаје се став 3., који гласи:

### **Амандман XLVIII**

„Пословником се ближе утврђује начин рада Скупштине, начин потврђивања кандидата за избор на мјесто предједавајућег или замјеника предједавајућег Скупштине и друга питања од значаја за рад Скупштине“.

У члану 21б. став 1., у првом и задњем реду, као и у ставу 2. иза ријечи: „конститутивних народа“ додају се ријечи: „и клуба Осташих“.

### **Амандман XLV**

У члану 18а. додаје се нови став 1., који гласи:

„Скупштина има предједавајућег и три замјеника предједавајућег, који се бирају из реда конститутивних народа и Осташих“.

Досадашњи ст. 1. до 4. постају ст. 2. до 5.

У новом ставу 2. ријечи: „конститутивних народа предлаже“ замјењују се ријечима: „конститутивних народа и Осташих предлажу по“.

У новом ставу 4. иза ријечи: „конститутивни народ“ додају се ријечи: „и Остали“.

У новом ставу 5. ријеч „Три“ замјењује се ријечју „Четири“.

### **Амандман XLVI**

У члану 19. став 3. брише се.

Образложење

Овим амандманом мијења се члан 19. Устава Кантона Сарајево, који је претходно мијењан Амандманом XXIII на Устав Кантона Сарајево.

Став 3. члана 19. није брисан приликом претходних амандманских измјена става 2. овог члана, мада се ради о понављању рјешења прописаних ставом 2. тог члана.

### **Амандман XLVII**

У члану 21а. став 1. ријечи: „став 4.“ замјењују се ријечима: „Ст. 4. и б.“.

у ст. 2. и 4. иза ријечи: „конститутивних народа“ додају се ријечи: „и клуба Осташих“.

Иза члана 30. додаје се члан 30б., који гласи:

„Расподјела функција

### **„Члан 30б.“**

Предједавајући Скупштине и премијер Кантона не могу бити из истог конститутивног народа односно из реда Осташих“.

**Д. Пословник Скупштине Кантона Сарајево – други нови пречишћени текст**  
(„Службене новине Кантона Сарајево“, бр.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 и 48/16)

### **Клубови народа**

#### **Члан 9.**

Након давања и потписивања свечане изјаве, у Скупштини се оснивају три клуба посланика/заступника конститутивних народа (у даљем тексту: клубови народа).

Клубови народа су:

- Клуб Бошњака;
- Клуб Хрвата и
- Клуб Срба.

Ако у Скупштини нема изабраних представника неког од конститутивних народа, клуб тог народа неће бити основан.

Сваки клуб народа бира предједника, а може изабрати и замјеника предједника, који руководе клубом и усклађују његов рад.

Пословником о раду клубова народа сваки ће клуб уредити начин свог рада.

**Члан 10.**

Сваки клуб народа бира и предлаже међу својим члановима једног кандидата за мјесто предједавајућег или замјеника предједавајућег Скупштине.

Скупштина гласањем потврђује избор кандидата, и то натполовичном већином од укупног броја изабраних посланика/заступника у Скупштини.

Три кандидата чији је избор потврдила Скупштина између себе одлучују ко ће бити предједавајући Скупштине и одлуку саопштавају Скупштини.

Ако у Скупштини нема посланика/заступника, односно клуба неког од конститутивних народа, мјесто замјеника предједавајућег Скупштине из тог конститутивног народа остаје упражњено.

**Члан 11.**

Предједавајући и његови замјеници имају право у свако доба дати оставку на мјесто предједавајућег, односно замјеника предједавајућег Скупштине.

**Предједавајући Скупштине****Члан 12.**

Предједавајући Скупштине има право и дужност да:

- Представља Скупштину у земљи и иностранству;
- Именује кандидата за премијера Кантона;
- Учествује у припремама, сазива и води сједнице Скупштине;
- Учествује у припремама, сазива и води сједнице Колегија;
- Иницира стављање на дневни ред сједница Скупштине, Колегија и радних тијела из надлежности Скупштине;
- Осигурава поштивање принципа и одредби Пословника, сталних радних тијела Скупштине и Колегија;

- Осигурава реализовање права и дужности клубова народа и клубова политичких странака током припреме и одржавања сједница Скупштине и Колегија;

- Осигурава реализовање права и дужности посланика/заступника у припреми сједница Скупштине и Колегија, као и током сједница;

- Води сједнице у складу са принципима демократског парламентаризма и одредбама Пословника;

- Потписује акта усвојена од Скупштине.

**Члан 13.**

Предједавајући Скупштине у обављању својих дужности обавља редовне консултације са својим замјеницима.

**Члан 14.**

Замјеници предједавајућег судјелују у раду Колегија Скупштине и замјењују предједавајућег у случају његове одсутности или спријечености.

Замјеници предједавајућег ће се договорити о поретку, односно редослиједу замјењивања.

Током сједнице Скупштине предједавајући може једном од замјеника предједавајућег препустити вођење сједнице или дијела сједнице.

**Б. Одлука о измјенама и допунама Пословника Скупштине Кантона Сарајево**  
(„Службене новине Кантона Сарајево“, број: 15/13)**Члан 1.**

У пословнику Скупштине Кантона Сарајево („Службене новине Кантона Сарајево“ – Други нови пречишћени текст, број: 41/12) члан 9. мијења се и гласи:

„Након давања и потписивања свечане изјаве у Скупштини се оснивају четири клуба посланика/заступника конститутивних народа и Осталих (у даљем тексту: клубови народа и Осталих).



Клубови народа и осталих су:

- Клуб Бошњака;
- Клуб Хрвата;
- Клуб Срба и
- Клуб Осталих

Ако у Скупштини нема изабраних представника неког од конститутивних народа или Осталих, клуб тог народа неће бити основан.

Сваки клуб народа и Осталих бира председника, а може изабрати и замјеника председника, који руководе клубом и усклађују његов рад.

Пословником о раду клубова народа и Осталих сваки ће клуб уредити начин свог рада.

### Члан 2.

У члану 10. у ставу 1. иза ријечи „Сваки клуб народа“ додају се ријечи „и Осталих“.

У ставу 3. умјесто ријечи: „три“ треба да стоји ријеч: „четири“.

У ставу 4. у другом реду иза ријечи „конститутивних народа“ додају се ријечи „или Осталих“.

### Члан 3.

Иза члана 10. додаје се члан 10 а. који гласи:

„Ако клубови народа и Осталих приликом предлагања кандидата за председавајућег или замјеника председавајућег Скупштине не могу предложити кандидата због истог броја гласова, избор ће се извршити жријебањем, и то између кандидата који имају исти број гласова“.

## 5. Пракса Уставног суда Федерације

Одлуке бр.: У-30/19 од 24.09.2019. године („Службене новине Федерације БиХ“, број: 73/19) и У-29/15 од 17.02.2016. године („Службене новине Федерације БиХ“, број: 20/16).

## 6. Одлучивање о повлачењу Захтјева за давање Мишљења

Поднеском број: 02/002-1/20 од 06.02.2020. године подносилац захтјева је поднио Захтјев за повлачење Захтјева за давање мишљења Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Захтјев за повлачење Захтјева), наводећи као разлог да је објавом Одлуке о избору председавајућег Скупштине Кантона Сарајево („Службене новине Кантона Сарајево“, број: 4/20) која је донесена 05.02.2020. године престала да важи Одлука о избору председавајуће.

Уставни суд Федерације је размотрио предметни Захтјев за повлачење Захтјева, као претходно питање, те одлучио да исти није прихватљив имајући у виду да је утврдио да постоји изразит јавни интерес за давање Мишљења, које је само по себи специфичан поступак у оквиру прописаних надлежности Уставног суда Федерације, ради разјашњавања, за убудуће, питања уставног поступања приликом формирања руководства како Скупштине Кантона Сарајево, тако и законодавних тијела других кантона у Федерацији Босне и Херцеговине, у ситуацијама када из било којег разлога (одношењем оставке или пак, због „више силе“), одређено лице више не може обављати функцију председавајућег или замјеника председавајућег, односно члана руководства Скупштине.

## 7. Чињенично стање и став Уставног суда Федерације

Уставни суд Федерације наглашава да је у претходном поступку закључио да се Захтјевом покрећу веома озбиљна питања уставности рада једног кантоналног законодавног тијела, везано за конкретну правну ситуацију доношења Одлуке о избору председавајуће, те утврдио да је у питању предмет хитног карактера.

Истовремено, Уставни суд Федерације подсјећа на релевантну уставно-судску праксу овог суда при чему је јасно дефинисан специфичан однос пословника тијела и органа власти Федерације Босне и Херцеговине и у Федерацији Босне и Херцеговине. Евентуално кршење пословничких одредби

представља и кршење Устава Федерације Босне и Херцеговине. Подсјећамо да је конкретно за Кантон Сарајево у Мишљењу овог суда у предмету број: У-30/19 јасно подцртан однос Пословника и Устава Федерације Босне и Херцеговине, све то везано за давање Аутентичног тумачења поводом члана 138. став 7. Закона о високом образовању. Начелно је овај однос у цијелости већ претходно разјашњен у Пресуди овог суда број: У-29/15 од 17.02.2016. године.

У конкретном предмету, имајући у виду законску одредбу члана 13. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине која прописује поступање Уставног суда Федерације у оквирима постављеног Захтјева, утврђени став и Мишљење овог суда се односи искључиво на питање конкретне Одлуке о избору председavajuће. Наиме, ноторна је чињеница да су у протеклом периоду децембар 2019. / јануар 2020. године, у оквиру Скупштине Кантона Сарајево, покретана различита питања, радње и акти везани и за избор руководства у Скупштини Кантона Сарајево, који нису и не могу бити у фокусу разматрања у овом уставно-судском предмету, те се утврђени став и Мишљење односе на конкретну специфичну уставно-правну ситуацију, а релевантно је за утврђивање уставног поступања у случајевима када долази до персоналних промјена у руководству Скупштине Кантона Сарајево.

Из достављених доказа у спису, који су као такви потврђени и од стране Службе за скупштинске послове Кантона Сарајево, а релевантни за доношење уставно-судске одлуке, могу се утврдити слjedeће чињенице:

- На конституирајућој сједници Скупштине Кантона Сарајево, одлукама од 28.11.2018. године потврђено је руководство Скупштине Кантона Сарајево на начин да је Скупштина Кантона Сарајево донијела Одлуку о потврђивању кандидата за избор председavajuћег или замјеника председavajuћег Скупштине Кантона Сарајево из реда бошњачког, српског и хрватског конститутивног народа и из реда Осталих. Том приликом је изабран и председavajuћи Скупштине Кантона Сарајево Елмедин Конаковић, те за замјенике председavajuћег Скупштине тог кантона Вибор Ханџић, Данијела Кристић и Смиљана Витешкић;

- Из Записника са састанка председavajuћег и замјеника председavajuћег Скупштине Кантона Сарајево, одржаног 27.12.2019. године у кабинету председavajuћег са почетком у 10,30 часова број: 01-05-44732/19, у којем је очигледно техничком грешком наведен у заглављу датум 26.12.2019. године, утврђено је да су састанку присуствовали Елмедин Конаковић као председavajuћи Скупштине Кантона Сарајево, те замјеници председavajuћег те скупштине Данијела Кристић и Вибор Ханџић, док је замјеница председavajuћег Смиљана Витешкић била одсутна. Надаље је видљиво да је на самом почетку састанка председavajuћи Елмедин Конаковић обавијестио присутне да: „Из личних разлога не жели више обављати функцију председavajuћег“. Позивајући се на члан 10. став 4. Пословника затражио је да изабрани кандидати између себе одлуче ко ће бити председavajuћи и предложио да по редослиједу замјене то буде Вибор Ханџић, на шта је именовани истакао да не може бити председavajuћи, имајући у виду одредбу Устава Кантона Сарајево која прописује да председavajuћи Скупштине и Премијер Кантона не могу бити из истог конститутивног народа односно из реда Осталих, а што је овдје случај. Након тога су присутни једногласно за председavajuћу Скупштину изабрали Данијелу Кристић, те договорили даљи поредак замјеника и то: Вибор Ханџић, Елмедин Конаковић, Смиљана Витешкић. У доношењу наведене одлуке су учествовали и, исту према Записнику са састанка од 27.12.2019. године, потписали, Данијела Кристић у својству председavajuће Скупштине и Вибор Ханџић и Елмедин Конаковић у својству замјеника председavajuће. Наложено је секретару Скупштине тог кантона да о овој одлуци обавијести посланике;
- Актом Скупштине Кантона Сарајево – председavajuћи број: 01-05-44732-1/19 од 27.12.2019. године који је упућен свим посланицима Скупштине Кантона Сарајево у виду обавијести, са потписом „председavajuћа Скупштине Кантона Сарајево Данијела Кристић“, путем и-мејла су посланици обавијештени да: „У складу са чланом 10.

Пословника Скупштине Кантона Сарајево, обавјештавамо Вас да од данас Скупштином Кантона Сарајево предједава г-ђа Данијела Кристић, те да је први допредједавајући госп. Вибор Ханџић, други госп. Елмедин Конаковић и трећи замјеник предједавајућег г-ђа Смиљана Витешкић“. Уз наведену обавјест достављена је Одлука о избору предједавајућег;

- Из додатне документације у спису је видљиво да је Клуб Бошњака још 18.12.2019. године заказао сједницу тог клуба за 27.12.2019. године са приједлогом дневног реда Разматрање приједлога посланика тог клуба за смјену и избор предједавајућег или замјеника предједавајућег Скупштине Кантона Сарајево, што је захтијevano од стране тог клуба поднеском од 17.12.2019. године. Надаље, да је тај клуб на сједници одржаној истог дана донио Одлуку број: 01-05-43953/19 да предлаже Мирзу Челика као кандидата за мјесто предједавајућег односно замјеника предједавајућег Скупштине Кантона Сарајево, умјесто досадашњег кандидата Елмедина Конаковића, те да се наведена одлука заједно са Приједлогом одлуке о измјени Одлуке о потврђивању кандидата достави Скупштини ради потврђивања у складу са чланом 10. став 2. Пословника.

Остала достављена документа, по мишљењу Уставног суда Федерације, нису кључна, па ни релевантна за утврђивање Мишљења овог суда поводом Одлуке о избору предједавајућег.

Утврђене чињенице у цијелости су довољне да би овај суд могао недвосмислено да утврди Мишљење у овом уставно-судском предмету, уз детаљну анализу како уставних одредби, тако и релевантних одредби Пословника, те осим што се односи на конкретну Одлуку о избору предједавајућег, релевантно је за све евентуалне ситуације када из било којег разлога долази до персоналних промјена у руководству Скупштине тог кантона, али и било којег другог кантона у Федерацији Босне и Херцеговине.

Послије сваког изборног циклуса у законодавном тијелу кантона се приступа конституисању његових органа, конкретно у овом случају руководства Скупштине Кантона Сарајево. Наведено је учињено 2018. године, којом приликом су потврђени на сједници Скупштине Кантона Сарајево, од стране клубова, предложени кандидати за руководство, након

чега је слиједио између сада изабраних чланова руководства (то више нису кандидати него потврђени чланови руководства), избор предједавајућег, тада Елмедина Конаковића и замјеника предједавајућег.

До промјене у персоналном саставу руководства долази на сједници руководства од 27.12.2019. године, када предједавајући Елмедин Конаковић истиче да не жели више да буде у статусу предједавајућег.

Према члану 11. Пословника, предједавајући и његови замјеници имају право у свако доба дати оставку на мјесто предједавајућег, односно замјеника предједавајућег Скупштине. Тим чином им престаје својство чланова руководства Скупштине. Право предједавајућег је, осим подношења оставке у свако доба, да у обављању својих дужности које су прописане чланом 12. Пословника обавља редовне консултације са својим замјеницима, те да током сједнице Скупштине у складу са чланом 14. став 3. Пословника може једном од замјеника предједавајућег препустити вођење сједнице или дијела сједнице. Замјеници предједавајућег пак, у складу са чланом 14. ст. 1. и 2. Пословника судјелују у раду Колегија Скупштине и замјењују предједавајућег у случају његове одсутности или спријечености, те се договарају о поретку, односно редослиједу замјењивања.

У складу са чланом 10. Пословника кандидати чији је избор потврдила Скупштина (конкретно је то било након изборног циклуса у 2018. години), између себе одлучују ко ће бити предједавајући Скупштине и одлуку саопштавају Скупштини. Након записнички констатоване изјаве изабраног предједавајућег Елмедина Конаковића да не жели више бити предједавајући, имајући у виду Пословником утврђена права и обавезе руководства, те могућности на страни предједавајућег да га у његовој одсутности замјењује један од замјеника, односно да овласти једног од замјеника да предједава у цијелости или у појединим дијеловима на сједници Скупштине Кантона Сарајево, не постоји уставна могућност самосталног „ротирања“ са позиције предједавајућег на позицију „замјеника предједавајућег“, што је у конкретном случају учињено у Одлуци о избору предједавајућег. Оваква изјава се може и има сматрати оставком на позицију предједавајућег на коју у свако доба имају право чланови руководства. То подразумијева да се за у конкретном случају сада непопуњену позицију у руководству, одговарајући клуб конститутивних народа или Осталих има договорити и изгласати другог кандидата за члана

руководства Скупштине (председавајућег или замјеника председавајућег). Кандидат треба да буде потврђен од стране Скупштине Кантона Сарајево. Моментом потврде од стране Скупштине Кантона Сарајево то лице постаје члан руководства Скупштине тог кантона, те се у случају оставке председавајућег, што се има као такво третирали у конкретном случају, чланови руководства Скупштине Кантона Сарајево у складу са одредбом члана 10. став 2. Пословника договарају ко ће бити председавајући и о томе обавјештавају Скупштину. У томе су ограничени искључиво и само уставном одредбом која прописује да председавајући Скупштине и Премијер не могу бити из реда истог конститутивног народа или реда Осталих, те њихова одлука у том правцу не захтијева никакву даљу потврду.

Дакле, у конкретном случају Одлука о избору председавајуће је донесена супротно одредбама Пословника, а тиме и Устава Федерације Босне и Херцеговине, што се основано наводи у Захтјеву. Наиме, у избору је и надаље учествовало лице које је *de facto*, а по ставу овог суда и *de iure*, поднијело оставку на позицију председавајућег, те није нити могло даље учествовати у овом избору као члан руководства Скупштине тог кантона. Такође, уставне одредбе као и Пословник јасно прописују да сви чланови руководства учествују у поступку избора о томе ко ће бити председавајући. У конкретном случају је непознато из којих разлога је била одсутна замјеница председавајућег Смиљана Витешкић. Чак и без обзира на то, Одлука о избору председавајућег донесена је само од стране два потврђена лица (замјеници председавајућег Вибор Ханџић и Данијела Кристић), јер у њеном доношењу није могло учествовати лице које више није члан руководства, а то је бивши председавајући Елмедин Конаковић.

Ово је уставно-правна ситуација (подношење оставке или немогућност обављања функције у руководству из неких других разлога – више силе), када након конституисања руководства Скупштине послје изборног циклуса може доћи до измјена у персоналном саставу руководства и измјене на мјесту председавајућег или замјеника председавајућег. У овом мишљењу Уставни суд Федерације је у цијелости објаснио и утврдио како се то врши на уставан начин, а имајући у виду правне посљедице Мишљења, став овог суда је релевантан и обавезујући за све евентуалне будуће сличне правне ситуације у законодавним тијелима кантона у Федерацији Босне и Херцеговине.

Мишљење објавити у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и службеним гласилима кантона у Федерацији Босне и Херцеговине.

Ово мишљење Уставни суд Федерације донио је једногласно у саставу: Александра Мартиновић, председница Суда, Весна Будимир, Мирјана Чучковић, проф. др Един Муминовић и др сц. Ката Сењак, судије Суда.

Број: У-3/20  
Сарајево, 11.02.2020. године

Председница  
Уставног суда Федерације  
Босне и Херцеговине

**Александра Мартиновић, с.р.**

.....

## SKUPŠTINA

118.

Na osnovu člana 37. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona i člana 45. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona – Treći prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 14/18, 18/18-Isp. i 7/19), Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 19. sjednici, održanoj dana 26.02.2020. godine, donijela je:

### PROGRAM RADA SKUPŠTINE ZA 2020. godinu

#### I - UVOD

Programske aktivnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini su determinisane ustavnim položajem Skupštine Kantona, kao organa zakonodavne vlasti, njenim ustavnim nadležnostima i nadležnostima Kantona uopšte.

Programski zadaci postavljeni su u cilju ostvarenja politike Skupštine kojom se žele urediti sve oblasti života i rada u nadležnosti Kantona.

Program rada Skupštine za 2020. godinu čine akti iz normativno-pravne, studijsko-analitičke i informaciono-dokumentacione djelatnosti iz nadležnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koje su propisane Ustavom Federacije BiH, Ustavom Zeničko-dobojskog kantona i zakonima.

Za izvršenje utvrđenih zadataka iz Programa rada Skupštine u principu je zadužena Vlada Kantona. Utvrđeni zadaci obavezuju Vladu Kantona, ali je i ne ograničavaju u iniciranju i predlaganju i drugih akata u cilju realizacije obaveza utvrđenih važećim propisima.

#### II - SADRŽAJ PROGRAMA

U 2020. godini, iz normativno-pravne djelatnosti, Skupština će razmatrati:

## A - OBLAST FINANSIJA

### 1. Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu

**Nosilac izrade:** Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagač:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Donosilac akta:** Skupština Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** član 37. stav 1. tačka g) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, te član 7., 15. i 32. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19).

**Razlozi za donošenje:** Budžet je akt kojim se planiraju prihodi i primici, te rashodi i izdaci Kantona za period od jedne fiskalne godine.

**Postupak donošenja:** redovan.

**Rok: Nacrt – novembar: Prijedlog:** decembar

### 2. Zakon o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu

**Nosilac izrade:** Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagač:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Donosilac akta:** Skupština Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Član 37. stav 1. tačka g) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, te član 7. i član 46. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19).

**Razlozi za donošenje:** Zakonom se uređuje način izvršavanja budžetskih sredstava, struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, obim zaduživanja, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, ovlaštenje Vlade Kantona, Ministarstva finansija i Ministra finansija te druga pitanja u izvršavanju budžeta.

**Postupak donošenja:** redovan.

**Rok: Nacrt – novembar: Prijedlog:** decembar

**B - OBLAST OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA****1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju**

**Nosilac izrade:** Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagač:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Donosilac akta:** Skupština Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Član 18. stav 1 i član 37. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona.

**Razlozi za donošenje:** Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (2010. godina), koji je urađen na temelju Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini, predvidio je realizaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu (POPOiO), čija je realizacija započela školske 2012.-2013. godine. U vezi s tim javila se potreba za usklađivanjem zakonskih odredbi i realnih potreba vezanih za realizaciju POPOiO. Također se ukazala potreba za usklađivanjem zakonskih odredbi u pogledu profila i stručne spreme odgajatelja i njegovatelja, te stručnih saradnika sa Zakonom o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine, Strategijom razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2020. godine, te dokumentima bitnim za predškolski odgoj i obrazovanje, koji su urađeni i doneseni u proteklom periodu, a vezani su za unapređenje kvalitete cjelovitog razvojnog programa, a to su: Zajednička jezgra cjelovitih razvojnih programa (Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, 2018. godina) i Platforma za razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini za period 2017.-2022. godine (Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, 2018. godina). Zbog svega navedenog neophodno je pristupiti izradi novog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

**Postupak donošenja:** redovan

**Rok:** Nacrt: februar; Prijedlog: april.

**Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na 18. sjednici održanoj 07.02.2020. godine zaključkom prihvatila Nacrt Zakona i uputila ga u javnu raspravu u trajanju od 30 dana**

**2. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici**

**Nosilac izrade:** Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

**Predlagač:** Vlada Kantona.

**Donosilac akta:** Skupština Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Član 18. stav 1. i član 37. tačka f) Ustava Kantona.

**Razlozi za donošenje:** Zakon o Javnoj ustanovi u Zenici je osnivački akt Javne ustanove Univerzitet u Zenici i s tim u vezi nakon svake organizaciono statusne promjene unutar Javne ustanove Univerzitet u Zenici, javlja se potreba za usklađivanjem zakonskih odredbi i realnih potreba vezanih za nesmetan rad i funkcionisanje ove visokoškolske ustanove čiji je osnivač Kanton. Također se ukazala potreba za usklađivanjem zakonskih odredbi u pogledu prethodno potpisanog Sporazuma o regulisanju statusnog položaja Islamskog pedagoškog fakulteta, potpisan između ovlaštenih predstavnika osnivača Rijaseta Islamske zajednice u BiH i premijera Vlade, nakon čega će se sva prateća pitanja regulisati posebnim ugovorom između rektora JU UNZE-i i dekana IPF-a kao njegove organizacione jedinice.

**Postupak donošenja:** skraćeni.

**Rok:** Prijedlog: mart

**Shodno članu 132. Poslovnika Skupštine, ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić je na 18. sjednici održanoj 07.02.2020. godine, u ime Vlade Kantona kao predlagača Zakona, povukao iz procedure Prijedlog Zakona prije otvaranja pretresa.**

**3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu Zeničko-dobojskog kantona**

**Nosilac izrade:** Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagač:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Donosilac akta:** Skupština Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Član 18. stav 1 i član 37. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona.

**Razlozi za donošenje:** Izmjene ovog Zakona idu u smjeru usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u BiH, te izmjenama predloženim od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u saglasnosti sa Sportskim savezom Zeničko-dobojskog kantona i sportskim klubovima.

**Postupak donošenja:** skraćeni

**Rok: Prijedlog:** septembar.

#### **4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju**

**Nosilac izrade:** Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagач:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Donosilac akta:** Skupština Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Član 18. stav 1 i član 37. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona.

**Razlozi za donošenje:** Izmjene ovog Zakona idu u smjeru usklađivanja sa Okvirnim Zakonom, ali i potrebama aktuelne obrazovne prakse te neophodnim dodatnim usklađivanjima u skladu sa izmjenama i dopunama predloženim od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport usaglašenim sa zahtjevima JU Univerziteta u Zenici kao predstavnikom akademske zajednice na području Zeničko-dobojskog kantona.

**Postupak donošenja:** redovan

**Rok: Nacrt: mart; Prijedlog: maj.**

#### **5. Strategija razvoja sporta na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2020.-2024. godina**

**Nosilac izrade:** Ministarstvo za obrazovanje, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona i Interresorna radna grupa imenovana od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagач:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Donosilac akta:** Skupština Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** član 37. Ustava Zeničko-dobojskog kantona.

**Razlozi za donošenje:** Izvršenje zakonske obaveze.

**Postupak donošenja:** redovan

**Rok: Prijedlog:** juni.

#### **6. Strategija kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2020.-2026. godina**

**Nosilci izrade:** Ministarstvo za obrazovanje, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona i Interresorna radna grupa imenovana od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagач:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Donosilac akta:** Skupština Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** član 37. Ustava Zeničko-dobojskog kantona.

**Razlozi za donošenje:** Izvršenje zakonske obaveze.

**Postupak donošenja:** redovan

**Rok: Prijedlog:** decembar.

#### **C - OBLAST UNUTRAŠNJIH POSLOVA, JAVNOG REDA I MIRA**

##### **1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije**

**Nosilac izrade:** Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagач:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Donosilac akta:** Skupština Zeničko-dobojskog kantona

**Pravni osnov:** Član 18. stav 1. tačka b. i član 37. tačka h. Ustava Zeničko-dobojskog kantona.

**Razlozi za donošenje:** Usklađivanje zakona sa Direktivom Vijeća EU 2017/853 o izmjeni Direktive Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru, nabavi i posjedovanju oružja.

**Postupak donošenja:** redovan

**Rok: Nacrt: juli, Prijedlog: novembar.**

## **D - OBLAST RADA, SOCIJALNE POLITIKE I IZBJEGLICA**

### **1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom**

**Nosilac izrade:** Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagač:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Donosilac akta:** Skupština Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** član 37. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona i Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine FBiH“, broj: 36/99, 54/04, 39/06, 14/09 i 45/16).

**Razlozi za donošenje:** Reforma u oblasti socijalne zaštite na nivou Federacije BiH, odnosno usklađivanje sa Zakonom o hraniteljstvu i drugim zakonima koji su u izradi ili upućeni u proceduru usvajanja na federalnom nivou kao što je Zakon o podršci obiteljima s djecom u Federaciji BiH, zbog čega su kantoni obavezni da usklade svoje zakone.

**Postupak donošenja:** redovan

**Rok: Nacrt:** oktobar, **Prijedlog:** decembar.

### **2. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu**

- **Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu**

**Nosioci izrade:** Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagač:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Donosilac akta:** Skupština Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Član 37. Ustava Zeničko-dobojskog kantona i član 27. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19).

**Razlozi za donošenje:** Zakonska obaveza utvrđena u članu 27. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema kojoj Vlada razmatra Finansijski plan vanbudžetskog fonda, usvojen od strane Upravnog odbora Službe za zapošljavanje, a saglasnost na Finansijski plan daje Skupština Kantona.

**Postupak donošenja:** redovan

**Rok: Prijedlog Odluke:** decembar.

## **E - OBLAST ZDRAVSTVA**

### **1. Zakon o Kantonalnoj bolnici**

**Nosioci izrade:** Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona i JU Kantonalna bolnica Zenica.

**Predlagač:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Donosilac akta:** Skupština Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Ustav Zeničko-dobojskog kantona.

**Razlozi za donošenje:** Osiguranje uvjeta da JU Kantonalna bolnica Zenica dobije status univerzitetske bolnice.

**Postupak donošenja:** skraćeni

**Rok: Prijedlog:** april

### **2. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu sa Odlukom o načinu izvršavanja Finansijskog plana za 2021. godinu**

- **Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu**

**Nosioci izrade:** Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagač:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Donosilac akta:** Skupština Zeničko-dobojskog kantona.



**Pravni osnov:** član 37. Ustava Zeničko-dobojskog kantona i član 24., a u vezi člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18) i člana 27. Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14 i 8/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19).

**Razlozi za donošenje:** Zakonska obaveza utvrđena u članu 27. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema kojoj Prijedlog finansijskog plana vanbudžetskog fonda sa odlukom o izvršavanju finansijskog plana dostavlja nadležno ministarstvo Vladi do 15. oktobra tekuće godine, sa mišljenjem Ministarstva finansija ovlaštenog da predloži njegove izmjene i dopune. Nakon razmatranja Vlada Zeničko-dobojskog kantona dostavlja Skupštini Zeničko-dobojskog kantona do 5. novembra tekuće godine. Skupština daje saglasnost na finansijski plan vanbudžetskog fonda do 31. decembra tekuće godine.

**Postupak donošenja:** redovan

**Rok: Prijedlog Odluke:** decembar.

## **F- OBLAST PRIVREDE**

### **1. Zakon o turizmu**

**Nosilac izrade:** Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagач:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Donosilac akta:** Skupština Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Ustav Zeničko-dobojskog kantona

**Razlozi za donošenje:** Presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-34/13 („Službene novine FBiH“, broj: 61/14) utvrđeno je da Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji BiH nije saglasan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u FBiH je prestao da važi dana 30.01.2015. godine. Obzirom na navedeno i da se radi o podijeljenoj ustavnoj nadležnosti između Federacije BiH i Kantona, potrebno je da se na nivou Zeničko-dobojskog kantona zakonski uredi oblast turizma.

**Postupak donošenja:** redovan

**Rok: Nacrt: april, Prijedlog:** maj.

## **2. Strategija razvoja turizma u Zeničko-dobojskom kantonu za period 2020.-2025. godine**

**Nosilac izrade:** Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagач:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Donosilac akta:** Skupština Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Strategija razvoja Zeničko-dobojskog kantona – Strateški cilj 2 Pružiti veću podršku poljoprivredi, ruralnom razvoju i razvoju turizma.

**Razlozi za donošenje:** Postavljanje strateške osnove za razvoj turizma u Kantonu, podizanje kvalitete turističke ponude, promovisanje turističkih kapaciteta.

**Postupak donošenja:** redovan

**Rok: Prijedlog:** decembar.

## **G - OBLAST POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE**

### **1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama**

**Nosilac izrade:** Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona – Kantonalna uprava za šumarstvo.

**Predlagач:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Donosilac akta:** Skupština Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Član 37. stav 1. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona.

**Razlozi za donošenje:** Inicijativa poslanika Jasmina Duvnjaka u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za dopunu člana 13. stav (1) Zakona o šumama, kojom bi se omogućilo da radove u šumarstvu mogu obavljati i fizička lica (obrtnici) registrovani za djelatnost rad u šumarstvu i koji će posjedovati rješenje nadležnog Ministarstva za obavljanje radova u šumarstvu, s obzirom na činjenicu je povećan obim sanitarne sječe koja se mora u što kraćem roku izvršiti. Inicijativa se odnosi i na dopunu člana 17. stav (1) Zakona o šumama, kojom bi se u procesu rada u šumarstvu (sječa i izrada drvnih sortimenata) i mogućnosti korištenja pored drvnih sortimenata i ostali dio bio mase (grane, iglice i dr.) omogućilo uvođenje savremene mehanizacije u šumarstvu, kao i uspostava uređenijeg šumskog reda. Ministarstvo je mišljenja da je prilikom

implementacije predmetnog Zakona ustanovljeno da je potrebno i druge pojedine odredbe članova Zakona o šumama doraditi.

**Postupak donošenja:** skraćeni

**Rok: Prijedlog:** juni.

## **2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju lovišta na području Zeničko-dobojskog kantona**

**Nosilac izrade:** Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagatelj:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Donosilac akta:** Skupština Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Član 37. stav 1. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona i član 31. stav 2. Zakona o lovstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 4/06, 8/10 i 81/14).

**Razlozi za donošenje:** Presuda Vijeća za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-20/10 od 13. maja 2015. godine, odlučujući o zahtjevu Kluba zastupnika hrvatskog naroda u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa hrvatskog naroda u postupku usvajanja Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju lovišta na području Zeničko-dobojskog kantona na 42. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održanoj dana 25.05.2010. godine.

**Postupak donošenja:** redovan

**Rok: Prijedlog:** maj.

## **3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta**

**Nosilac izrade:** Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagatelj:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Donosilac akta:** Skupština Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Član 37. stav 1. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona.

**Razlozi za donošenje:** Članom 54. Zakon o poljoprivrednom zemljištu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 52/09) propisano je namjensko trošenje naplaćenih naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, te u koje svrhe se može ista utrošiti, i to: izrada osnova, programa i projekata zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta; provođenje mjera zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i za inundaciona područja; uspostava informacionog sistema za zemljište; zemljišni monitoring; izrada karte upotrebne vrijednosti zemljišta; izrada projekta višenamjenskog vrednovanja; realizacija poslova utvrđenih Strategijom i Programom gospodarenja; dekontaminaciju zemljišta i podizanje zaštitnih pojaseva u neposrednoj blizini putnih komunikacija. Odlukom o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 5/15) propisan je utrošak sredstava isključivo za uređenje poljoprivrednog zemljišta namijenjenog primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji čime je utrošak prikupljenih naknada ograničen u odnosu na namjene propisane Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u Izvještaju o finansijskoj reviziji Ministarstva za 2018. godinu broj: 01-02-07-14-2-2030-6/18 od 16.09.2019. godine dao je preporuku Ministarstvu koja glasi: „Intenzivirati aktivnosti na efikasnijem utrošku namjenskih sredstava prema programima utroška i sačiniti adekvatnu analizu o postignutim efektima, shodno Zakonu o izvršavanju Budžeta Kantona. Naime, iz Izvještaja o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona i Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstva za uređenje zemljišta, potrošnja sredstava je 1,98 %, što predstavlja neefikasan utrošak prikupljenih namjenski sredstva.

**Postupak donošenja:** redovan

**Rok: Prijedlog:** mart.

## **H – OSTALE OBLASTI**

### **1. Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu**

- Odluka o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu**

**Nosioci izrade:** Komisija za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode, Komisija za boračka i invalidska pitanja i Komisija za mlade i Vlada Kantona.

**Donosilac Programa:** Vlada Kantona

**Predlagač Odluke:** Vlada Kantona

**Donosilac Odluke:** Skupština Kantona

**Rok: Program i Prijedlog Odluke:** juli

## **2. Odluka/odluke o verifikaciji Odluke/odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o proglašenju Počasnog građanina Zeničko-dobojskog kantona**

**Nosilac izrade:** Odbor za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona

**Predlagač:** Odbor za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona

**Rok: Prijedlog:** juli

## **3. Odluka/odluke o verifikaciji Odluke/odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona**

**Nosilac izrade:** Odbor za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona

**Predlagač:** Odbor za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona

**Rok: Prijedlog:** juli

## **4. Program rada Skupštine za 2020. godinu**

**Nosioci izrade:** Predsjedavajući, zamjenici predsjedavajućeg, sekretar Skupštine i Stručna služba Skupštine.

**Pravni osnov:** član 45. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

**Razlozi za donošenje:** Poslovnička obaveza.

**Postupak donošenja:** Stručna služba Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sačinjava Radnu verziju Prijedloga Programa rada i dostavlja ga Kolegiju Skupštine radi pripreme za razmatranje i utvrđivanje Prijedloga Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, koji potom Prijedlog Programa rada Skupštine dostavlja Skupštini Kantona u dalju proceduru donošenja.

**Predlagač:** Kolegij Skupštine.

**Rok: Prijedlog:** mart

## **5. Program rada Skupštine za 2021. godinu**

**Nosioci izrade:** Predsjedavajući, zamjenici predsjedavajućeg, sekretar Skupštine i Stručna služba Skupštine.

**Pravni osnov:** član 45. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

**Razlozi za donošenje:** poslovnička obaveza.

**Postupak donošenja:** Stručna služba Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sačinjava Radnu verziju Prijedloga Programa rada i dostavlja ga Kolegiju Skupštine radi pripreme za razmatranje i utvrđivanje Prijedloga Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, koji potom Prijedlog Programa rada Skupštine dostavlja Skupštini Kantona u dalju proceduru donošenja.

**Predlagač:** Kolegij Skupštine.

**Rok: Prijedlog:** decembar

## **6. Program rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu**

**Nosioci izrade/predlagači:** Premijer Kantona i sekretar Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** član 16. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/11).

**Razlozi razmatranja:** zakonska obaveza.

**Postupak razmatranja:** Vlada utvrđuje Nacrt Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu i upućuje ga Stručnoj službi Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i Kolegiju Skupštine radi sačinjavanja Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, nakon čega će se sačiniti Prijedlog Programa rada.

**Rok: Nacrt: Prijedlog:** mart; **Prijedlog:** po donošenju Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu.

## 7. Program rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu

**Nosioci izrade/predlagači:** Premijer Kantona i sekretar Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** član 16. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/11).

**Razlozi razmatranja:** zakonska obaveza.

**Postupak razmatranja:** Vlada utvrđuje Nacrt Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu i upućuje ga Stručnoj službi Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i Kolegiju Skupštine radi sačinjavanja Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, nakon čega će se sačiniti Prijedlog Programa rada.

**Rok: Nacrt:** decembar, **Prijedlog:** po donošenju Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

## 8. Odluka o imenovanju člana Ureda za pritužbe javnosti-državnog službenika zaposlenog u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili Upravi policije

**Postupak donošenja:** redovan

**Nosilac izrade:** Stručna služba Skupštine

**Predlagač:** Komisija za izbor i imenovanja Skupštine

**Pravni osnov:** član 55. stav (2) Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 13/18 i 6/19).

**Razlozi za donošenje:** Potreba popune Ureda za pritužbe javnosti jednim članom i to državnim službenikom zaposlenim u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili Upravi policije nakon prestanka mandata jednom članu Ureda za pritužbe javnosti koji je ranije bio imenovan u Ured kao policijski službenik-predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova, Rješenjem ministra Ministarstva unutrašnjih poslova o imenovanju predsjedavajuće i članova Ureda za pritužbe javnosti za Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona broj: 08-05/2-32-1-5871-1/18 od 28.11.2018. godine, danom početka primjene novog Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 13/18 i 6/19), 01.01.2019. godine, a primjenom

odgovarajućih odredbi novog Zakona o unutrašnjim poslovima po kojima članovima Ureda imenovanim iz reda zaposlenih u Upravi policije prestaje mandat.

**Rok: Prijedlog:** mart

## 9. Odluka o imenovanju Ureda za pritužbe javnosti

**Postupak donošenja:** redovan

**Nosilac izrade:** Stručna služba Skupštine

**Predlagač:** Komisija za izbor i imenovanja Skupštine

**Pravni osnov:** Član 57. Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 13/18 i 6/19).

**Razlozi za donošenje:** Potreba imenovanja novog saziva Ureda za pritužbe javnosti, pošto postojećem mandat ističe 01.12.2020. godine.

**Rok: Prijedlog:** novembar

## 10. Poslovnik Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

**Postupak donošenja:** redovan

**Predlagač:** Kolegij Skupštine

**Pravni osnov:** Član 100. stav 1. i 101., odnosno član 2. i 16. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona - Treći Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 14/18 i 18/18-isp. i 7/19), kojim je propisano da kada Skupština vrši izmjene i dopune općih akata Skupštine, zakon mijenja ili dopunjuje zakonom, a ostala opća akta odlukom, te u kojim slučajevima Skupština donosi odluke, odnosno koja pitanja se uređuju Poslovníkom Skupštine i nadležnost Kolegija Skupštine da utvrđuje nacrt i prijedlog Poslovnika Skupštine i odluka o njegovim izmjenama i dopunama.

**Razlozi za donošenje:** Stav Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa 5. sjednice održane 20.03.2019. godine, da je umjesto pojedinačnih i parcijalnih izmjena i dopuna Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, potrebno pokrenuti postupak sistemskih i sveobuhvatnijih izmjena i dopuna postojećeg Poslovnika Skupštine, odnosno donošenja novog Poslovnika, u kom cilju su pozvani svi klubovi poslanika političkih stranaka

zastupljenih u Skupštini Kantona, odnosno svi poslanici Skupštine, da u roku od 30 dana, a najdalje do 22.04.2019. godine, dostave Kolegiju Skupštine svoje prijedloge za izmjene ili dopune Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, koje bi potom Kolegij Skupštine razmatrao i u skladu sa članom 16. alineja 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona – Treći prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 14/18 i 18/18-isp. i 7/19), koji propisuje da u okviru svojih prava i dužnosti, Kolegij utvrđuje nacrt i prijedlog Poslovnika Skupštine i odluka o njegovim izmjenama i dopunama, pripremio za utvrđivanje i upućivanje u dalju skupštinsku proceduru.

S obzirom da u 2019. godini nije donesen novi Poslovnik Skupštine, to je isti planiran u 2020. godini.

**Rok: Prijedlog:** novembar

## I - STUDIJSKO-ANALITIČKI I INFORMACIONO-DOKUMENTACIONI AKTI

### **- OBLAST PRAVOSUĐA I UPRAVE -**

#### **1. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu**

**Nosilac izrade:** Kantonalno tužilaštvo Zenica

**Predlagač:** Kantonalno tužilaštvo Zenica i Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Član 10. Zakona o kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/03 i 11/07) propisuje da je pravo i dužnost Kantonalnog tužilaštva da na vlastitu inicijativu ili na zahtjev, obavještava Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona, Vladu Zeničko-dobojskog kantona i premijera Zeničko-dobojskog kantona o provođenju Krivičnog zakona u Zeničko-dobojskom kantonu i radu Kantonalnog tužilaštva.

**Razlozi za donošenje:** Izvršavanje zakonske obaveze.

**Postupak donošenja:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona prima k znanju Izvještaj i upućuje ga u skupštinsku proceduru.

**Rok:** april

#### **2. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za 2019. godinu**

**Nosilac izrade:** Kantonalno pravobranilaštvo Zenica.

**Predlagač:** Kantonalno pravobranilaštvo u Zenici i Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Član 31. Zakona o pravobranilaštvu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/13) propisuje obavezu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica da Skupštini Zeničko-dobojskog kantona i Vladi Zeničko-dobojskog kantona, podnese godišnji izvještaj o svom radu i uočenim pojavama i problemima u primjeni zakona i drugih propisa od značaja za ostvarivanje funkcije kantonalnog pravobranilaštva.

**Razlozi za donošenje:** Izvršavanje zakonske obaveze.

**Postupak donošenja:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, prima k znanju Izvještaj i upućuje ga u skupštinsku proceduru

**Rok:** april

#### **3. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć za 2019. godinu**

**Nosilac izrade:** Kantonalni zavod za pravnu pomoć.

**Predlagač:** Kantonalni zavod za pravnu pomoć i Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Članom 92. stav 1. tačka 2) i 93. stav 1. i 2. tačka 2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 35/05) propisana je odgovornost kantonalne upravne organizacije prema vladi kantona, odnosno pravo i dužnost izvršnog organa vlasti da razmatra rad upravne organizacije, a članom 95. istog Zakona, propisana je obaveza organa uprave i upravnih organizacija da najmanje jednom godišnje dostavljaju vladi izvještaj o radu i odredbe Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/14).

**Razlozi za donošenje:** Izvršavanje zakonske obaveze.

**Postupak donošenja:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, prima k znanju Izvještaj i upućuje ga u skupštinsku proceduru.

**Rok:** april

#### **4. Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2019. godinu**

**Nosilac izrade:** Kantonalni sud u Zenici.

**Predlagač:** Kantonalni sud u Zenici i Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Članom 63. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14) propisano je pravo i dužnost sudova da nadležnom ministarstvu pravde i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine podnesu godišnji izvještaj o radu, do 31. marta tekuće godine.

**Razlozi za donošenje:** Izvršavanje zakonske obveze.

**Postupak donošenja:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, prima k znanju Izvještaj i upućuje ga u skupštinsku proceduru.

**Rok:** april

#### **5. Informacija o izvršenju alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi za 2019. godinu**

**Nosilac izrade/predlagač:** Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona.

**Razlozi za donošenje:** Informiranje o uštedama u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona izvršavanjem alternativne sankcije rada za opće dobro na slobodi.

**Postupak donošenja:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, prihvaća Informaciju i upućuje je u skupštinsku proceduru.

**Rok:** april

#### **6. Informacija o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2019. godinu**

**Nosilac izrade/predlagač:** Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona.

**Razlozi za donošenje:** Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

**Postupak donošenja:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, prihvata Informaciju i upućuje je u skupštinsku proceduru.

**Rok:** juni

### **- OBLAST FINANSIJA -**

#### **1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu**

**Nosilac izrade:** Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagač:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona Zeničko-dobojskog kantona.

**Donosilac akta:** Skupština Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** član 96. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19).

**Razlozi za donošenje:** članom 96. Zakona o budžetima u Federacije Bosne i Hercegovine utvrđena je obaveza Ministarstva finansija da pravovremeno dostavi Vladi izvještaj o izvršenju budžeta Kantona za prethodnu godinu, a Vlada ga je obavezna podnijeti na usvajanje Skupštini u roku šest mjeseci od završetka fiskalne godine.

**Postupak donošenja:** na prijedlog Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona utvrđuje Izvještaj i dostavlja ga Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

**Rok:** juli

**- OBLAST OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I  
SPORTA –****1. Izvještaj o radu i Izvještaj o poslovanju  
Univerziteta u Zenici za 2018. godinu**

**Nosioci izrade:** Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Javna ustanova Univerzitet u Zenici.

**Predlagač:** Vlada Kantona.

**Pravni osnov:** Član 51. tačka k) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09 i 6/13).

**Razlozi za donošenje:** Osnivač Univerziteta u Zenici je Zeničko-dobojski kanton. Izvještaj o poslovanju visokoškolske ustanove će dati uvid u rad kao i poslovanje Univerziteta u Zenici.

**Postupak donošenja:** Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Kantona prima k znanju Izvještaj i prosljeđuje ga u daljnju skupštinsku proceduru.

**Rok:** novembar

**2. Izvještaj o radu i Izvještaj o poslovanju  
Univerziteta u Zenici za 2019. godinu**

**Nosioci izrade:** Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Javna ustanova Univerzitet u Zenici.

**Predlagač:** Vlada Kantona.

**Pravni osnov:** Član 51. tačka k) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09 i 6/13).

**Razlozi za donošenje:** Osnivač Univerziteta u Zenici je Zeničko-dobojski kanton. Izvještaj o poslovanju visokoškolske ustanove će dati uvid u rad kao i poslovanje Univerziteta u Zenici.

**Postupak donošenja:** Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Kantona prima k znanju Izvještaj i prosljeđuje ga u daljnju skupštinsku proceduru.

**Rok:** novembar

**- OBLAST UNUTRAŠNJIH POSLOVA, JAVNOG  
REDA I MIRA -****1. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i  
reviziju za 2019. godinu**

**Nosioci izrade:** Nezavisni odbor za izbor i reviziju i Stručna služba Skupštine

**Predlagač:** Nezavisni odbor za izbor i reviziju

**Rok:** juni

**2. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za  
period od 01.01.-31.12.2019. godine**

**Nosioci izrade:** Ured za pritužbe javnosti i Stručna služba Skupštine

**Predlagač:** Ured za pritužbe javnosti

**Rok:** maj

**3. Informacija o stanju bezbjednosti na području  
Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu**

**Nosilac izrade:** Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagač:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Zakon o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/18 i 6/19).

**Razlozi za donošenje:** Informisanje javnosti o stanju bezbjednosti u prethodnoj godini i transparentan rad Ministarstva unutrašnjih poslova u vezi sa stanjem bezbjednosti na području Kantona

**Postupak donošenja:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, razmatra informaciju i upućuje je u skupštinsku proceduru.

**Rok:** april

**- OBLAST PRIVREDE -****1. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva**

**Nosilac izrade:** Ministarstvo za privredu

**Predlagatelj:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona

**Pravni osnov:** Poslovnik o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/11).

**Razlozi donošenja:** Informisanje sa poduzimanjem mjera.

**Postupak donošenja:** Na prijedlog Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona, Informaciju razmatra Vlada Kantona i upućuje u proceduru razmatranja i usvajanja na Skupštini Kantona.

**Rok:** juni

**2. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu**

**Nosilac izrade:** Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagatelj:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Zakon o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu.

**Razlozi donošenja:** Informisanje sa poduzimanjem mjera.

**Postupak donošenja:** Na prijedlog Ministarstva za privredu Informaciju razmatra Vlada Kantona i upućuje u skupštinsku proceduru

**Rok:** maj

**3. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu**

**Nosilac izrade:** Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagatelj:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Zakon o koncesijama - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/03) i Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu.

**Razlozi donošenja:** Informisanje sa poduzimanjem mjera.

**Postupak donošenja:** Na prijedlog Ministarstva za privredu Informaciju razmatra Vlada Kantona i upućuje u skupštinsku proceduru

**Rok:** maj

**- OBLAST POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE -****1. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem)**

**Nosioci izrade:** Javno preduzeće „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići i Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagatelj:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Postupak donošenja:** Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona prima na znanje izvještaj i dostavlja u skupštinsku proceduru.

**Rok:** mart

**2. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2018. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem)**

**Nosioci izrade:** Javno preduzeće „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići i Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagatelj:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Postupak razmatranja:** Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona prima na znanje izvještaj i dostavlja u skupštinsku proceduru.

**Rok:** mart



### 3. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići za 2019. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem)

**Nosioci izrade:** Javno preduzeće „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići i Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagač:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Postupak razmatranja:** Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona prima na znanje izvještaj i dostavlja u skupštinsku proceduru.

**Rok:** juni

### 4. Informacija o koncesijama na vodama za 2019. godinu

**Nosilac izrade** Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagač:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Zakon o koncesijama- Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/03).

**Razlozi donošenja:** Informacija sadrži podatke o dodijeljenim koncesijama na vodama u toku 2019. godine i o postupcima dodjele koncesija koji su u toku, te o ostvarenim finansijskim efektima u 2019. godini.

**Postupak donošenja:** Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona razmatra Informaciju i upućuje je u skupštinsku proceduru.

**Rok:** juni

### - OBLAST RADA, SOCIJALNE POLITIKE I IZBJEGLICA -

### 1. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu

**Nosioci izrade:** Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagač:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19).

**Razlozi razmatranja:** Izvršenje zakonske obaveze.

**Postupak razmatranja:** Na prijedlog Ministarstva za rad socijalnu politiku i izbjeglice i JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona razmatra Izvještaj i isti upućuje u skupštinsku proceduru.

**Rok:** maj

### 2. Izvještaj o radu Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu

**Nosioci izrade:** Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona i JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagač:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** član 41. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“ broj: 6/92, 8/93 i 13/94).

**Razlozi donošenja:** Informisanje Vlade i Skupštine Zeničko-dobojskog kantona o radu JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona.

**Postupak donošenja:** Na prijedlog Ministarstva za rad socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona razmatra Izvještaj i isti upućuje u skupštinsku proceduru.

**Rok:** maj

**3. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu**

**Nosioci izrade:** Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona i Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagač:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** član 41. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“ broj: 6/92, 8/93 i 13/94).

**Razlozi razmatranja:** Informisanje Vlade Zeničko-dobojskog kantona i Skupštine Zeničko-dobojskog kantona o radu JU „Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama“ Zeničko-dobojskog kantona.

**Postupak razmatranja:** Na prijedlog Ministarstva za rad socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona razmatra Izvještaj i isti upućuje u skupštinsku proceduru.

**Rok:** maj

**4. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2019. godini**

**Nosilac izrade:** Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagač:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave.

**Razlozi razmatranja:** Razmatranje pitanja od značaja za ocjenu provođenja kantonalnog Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/07, 13/11, 3/15 i 2/16).

**Postupak razmatranja:** Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju i istu upućuje u skupštinsku proceduru.

**Rok:** juni

**5. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu**

**Nosioci izrade:** Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagač:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine FBiH“, broj: 41/01, 22/05 i 9/08).

**Razlozi donošenja:** Praćenje socijalno-ekonomskog stanja u oblasti zapošljavanja.

**Postupak donošenja:** Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju i istu upućuje u skupštinsku proceduru.

**Rok:** decembar

**- OBLAST ZDRAVSTVA -****1. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu**

**Nosioci izrade:** Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagač:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18) i Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19).

**Razlozi razmatranja:** Obaveza vanbudžetskih fondova da godišnje izvještaje dostavljaju resornim ministarstvima, kantonalnom Ministarstvu finansija i Federalnom ministarstvu finansija.

**Postupak razmatranja:** Na prijedlog Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona razmatra Izvještaj i isti upućuje u skupštinsku proceduru.

**Rok:** maj

## 2. Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu

**Nosioci izrade:** Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona i JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagatelj:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Zakon o ustanovama („Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94) i Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanje organiziranja i poslovanja Javne ustanove Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 11/12 i 11/18).

**Razlozi razmatranja:** Upravni odbor Zavoda za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog

kantona, u okviru svojih nadležnosti odgovara osnivaču za rezultate rada i poslovanja. Izvještaj o poslovanju podnosi se osnivaču najmanje jedanput godišnje.

**Postupak razmatranja:** Na prijedlog Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog

kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona razmatra Izvještaj o poslovanju JZU

Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona i isti upućuje u skupštinsku

proceduru.

**Rok:** juni

## 3. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu

**Nosioci izrade:** Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona i JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagatelj:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Zakon o ustanovama („Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94) i Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanje organiziranja i poslovanja Javne ustanove Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 11/12).

**Razlozi razmatranja:** Upravni odbor Javne ustanove Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona, u okviru svojih nadležnosti odgovara osnivaču za rezultate rada i poslovanja. Izvještaj o poslovanju podnosi se osnivaču najmanje jedanput godišnje.

**Postupak razmatranja:** Na prijedlog Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona razmatra Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona i isti upućuje u skupštinsku proceduru.

**Rok:** juni

## 4. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za 2019. godinu

**Nosioci izrade:** Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona i Javna ustanova Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

**Predlagatelj:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Zakon o ustanovama („Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94) i Zakon o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/15 i 10/18).

**Razlozi razmatranja:** Upravni odbor Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u okviru svojih nadležnosti odgovara osnivaču za rezultate rada i poslovanja. Izvještaj o poslovanju podnosi se osnivaču najmanje jedanput godišnje.

**Postupak razmatranja:** Na prijedlog Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona razmatra Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica i upućuje u skupštinsku proceduru.

**Rok:** juni

## 5. Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica Zenica za 2019. godinu

**Nosioci izrade:** Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona i Javna ustanova Kantonalna bolnica Zenica.

**Predlagatelj:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Zakon o ustanovama („Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94) i Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanje organiziranja i poslovanja Javne ustanove Kantonalna bolnica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 11/12 i 13/18).

**Razlozi razmatranja:** Upravni odbor Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica u okviru svojih nadležnosti odgovara osnivaču za rezultate rada i poslovanja. Izvještaj o poslovanju podnosi se osnivaču najmanje jedanput godišnje.

**Postupak razmatranja:** Na prijedlog Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona razmatra Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica i upućuje u skupštinsku proceduru.

**Rok:** juni

## 6. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini

**Nosilac izrade:** Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona i JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

**Predlagač:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Član 119. Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 46/10 i 75/13).

**Razlozi razmatranja:** Praćenje javno-zdravstvene djelatnosti na području Zeničko-dobojskog kantona.

**Postupak razmatranja:** Na prijedlog Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona razmatra Informaciju i istu upućuje u skupštinsku proceduru.

**Rok:** septembar

## - OSTALE OBLASTI -

### 1. Izvještaj o radu i ostvarivanju Programa rada Skupštine za period I-XII mjesec 2019. godine

**Nosilac izrade:** Stručna služba Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

**Predlagač:** Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** član 47. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koji propisuje

da Skupština jednom godišnje, a Kolegij svakih šest mjeseci razmatra Izvještaj o radu i

ostvarivanju programa rada Skupštine i preduzima odgovarajuće mjere za njegovo

izvršenje.

**Razlozi razmatranja:** Poslovnička obaveza.

**Postupak razmatranja:** Kolegij razmatra i utvrđuje Izvještaj i upućuje ga u skupštinsku

proceduru.

**Rok:** mart

### 2. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspeksijske poslove za 2019. godinu

**Nosilac izrade:** Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagač:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Član 31. stav (4) Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/11).

**Razlozi razmatranja:** Zakonska obaveza propisana članom 31. stav (4) Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/11).

**Postupak razmatranja:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona na sjednici prima na znanje Izvještaj i upućuje ga u dalju skupštinsku proceduru.

**Rok:** mart

### 3. Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu

**Nosilac izrade/predlagač:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** član 54. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/11).

**Razlozi razmatranja:** zakonska obaveza.

**Postupak razmatranja:** Vlada utvrđuje Izvještaj i upućuje ga u skupštinsku proceduru.

**Rok:** april

#### **4. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu**

**Nosilac izrade:** Nadzorni odbor Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagač:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Član 14. stav 4. Zakona o Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 4/97, 15/97, 6/01, 8/10 i 15/17).

**Razlozi razmatranja:** Izvršenje zakonske obaveze.

**Postupak razmatranja:** Na prijedlog Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, Vlada razmatra Izvještaj i upućuje ga u skupštinsku proceduru.

**Rok:** april

#### **5. Izvještaj o radu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu**

**Nosilac izrade:** Stručna služba Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

**Predlagač:** Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Okvirni plan rada Komisije za mandatni period 2018-2022. godina predviđeno je dostavljanje Izvještaja Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, iako Poslovnik Skupštine Zeničko-dobojskog kantona ne predviđa obavezu dostavljanja godišnjeg izvještaja o radu navedene skupštinske komisije.

**Razlozi razmatranja:** Informisanje Skupštine o stanju u oblasti borbe protiv korupcije

**Postupak razmatranja:** Komisija utvrđuje Izvještaj i upućuje ga u skupštinsku proceduru.

**Rok:** oktobar

#### **6. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, sa mjerama za organizovanje i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2020. godinu**

**Nosilac izrade:** Kantonalna uprava civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona.

**Predlagač:** Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

**Pravni osnov:** Član 27. tačka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine FBiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i članovi 8. i 9. Zakona o nadležnostima kantonalnih organa Zeničko-dobojskog kantona iz oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/08 i 6/11).

**Razlozi razmatranja:** Član 8. stav 3. Zakona o nadležnostima kantonalnih organa Zeničko-dobojskog kantona iz oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/08 i 6/11) i član 27. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine FBiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10).

**Postupak razmatranja:** Na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona prihvata informaciju i istu upućuje u skupštinsku proceduru.

**Rok:** decembar

### **J - IZBORI I IMENOVANJA**

Skupština će u okviru svojih nadležnosti razmatrati i donositi po potrebi i ostale odluke o imenovanjima, razrješenjima i potvrđivanjima iz nadležnosti Skupštine, po prijedlozima ovlaštenih predlagača.

### **III - RADNA TIJELA SKUPŠTINE**

Radi što kvalitetnijih konačnih zakonskih i drugih rješenja, Skupština Kantona u svojoj unutrašnjoj strukturi ima izabrana odgovarajuća radna tijela.

Radna tijela Skupštine će u toku cijele godine kontinuirano razmatrati materijale i davati mišljenja Skupštini, odnosno, vršiti poslove koji su im određeni Poslovníkom Skupštine.

Skupština će odlučivati o izborima i imenovanjima, razmatrati ostavke, provoditi postupak za utvrđivanje odgovornosti i smjenjivanja sa funkcije.

Skupština će po ukazanoj potrebi donositi Odluke o autentičnom tumačenju zakona i drugih akata koje donosi Skupština, te razmatrati inicijative koje u skladu s Poslovníkom Skupštine ovlaštenu podnosioci budu predlagali i podnosili u skupštinsku proceduru.

#### IV - ZADACI I CILJEVI PROGRAMA

Imajući u vidu da je javnost rada jedan od osnovnih postulata djelovanja ove Skupštine, a da bi se u tom smislu mobilisale sve snage, odnosno ovlaštenu zainteresovani subjekti, Skupština Zeničko-dobojskog kantona donosi Program rada za 2020. godinu.

Od svih njih Skupština Kantona očekuje nove inicijative i prijedloge tokom 2020. godine, koji će se po podnošenju u Skupštinu, po proceduri propisanoj Poslovníkom Skupštine, uvrštavati u dnevni red sjednica i voditi rasprava o istim. Za izvršenje utvrđenih zadataka iz Programa rada Skupštine zadužena je, u principu, Vlada Kantona.

Utvrđeni zadaci obavezuju Vladu Kantona, ali je i ne ograničavaju u iniciranju i preduzimanju i drugih mjera i aktivnosti u cilju realizacije obaveza utvrđenih važećim propisima. Stoga će Skupština u toku 2020. godine razmatrati po potrebi i ostale akte koji nisu planirani ovim Programom, a za koje se ukaže potreba i koji budu podneseni u skupštinsku proceduru od strane ovlaštenih predlagača, a čije razmatranje bude od značaja za građane Zeničko-dobojskog kantona, odnosno uređenje određenih pitanja iz nadležnosti Kantona. Vlada Kantona, u svojstvu predlagača i resorna kantonalna ministarstva, kao i drugi kantonalni organi uprave, u svojstvu nosioca izrade normativno-pravnih, te studijsko-analitičkih i informaciono-dokumentacionih akata koji budu planirani u Programu rada Skupštine za 2020. godinu, dužni su da prilikom pripremanja i izrade, odnosno utvrđivanja istih uzmu u obzir iznesene stavove, sugestije, primjedbe i prijedloge poslanika Skupštine iznesene u raspravama prilikom razmatranja istih ili sličnih akata u prethodnoj godini ili prilikom ranijih razmatranja, kao i ranije zaključke Skupštine donesene prilikom ranijeg razmatranja istih ili sličnih akata u prethodnim godinama, te zaključke nadležnih stalnih radnih tijela Skupštine, sa posebnim osvrtom na mjere i aktivnosti koje su u tim

zaključcima i ranije razmatranim aktima predviđeni za poboljšanje stanja u određenim oblastima, u smislu navođenja onoga što je po istim u međuvremenu poduzeto, odnosno konkretno izvršeno i učinjeno, dajući kratak presjek zatečenog stanja u određenim oblastima, (u Informacijama i Izvještajima).

#### V - STUPANJE NA SNAGU

**Program rada Skupštine za 2020. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona».**

Broj: 01-02-3112/20

Datum: 26.02.2020. godine

Zenica

**PREDSJEDAVAJUĆI**

**Čazim Huskić, s.r.**

---

**KALENDAR AKATA KOJI SU/ĆE SE  
RAZMATRATI NA SJEDNICAMA SKUPŠTINE  
U 2020. GODINI**

**JANUAR**

NIJE BILO SJEDNICA SKUPŠTINE

**FEBRUAR**

1. Nacrt Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
2. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici – **skraćeni postupak**
3. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2019. godinu
4. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini
5. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona (za 2019. godinu)
6. Informacija o izvršenju alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi u 2018. godini

**MART**

1. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici- **skraćeni postupak**
2. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
4. Nacrt Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu

5. Prijedlog Programa rada Skupštine za 2020. godinu
6. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Ureda za pritužbe javnosti-državnog službenika zaposlenog u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili Upravi policije
7. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem)
8. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići za 2018. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem)
9. Izvještaj o radu i ostvarivanju Programa rada Skupštine za period I-XII mjesec 2019. godine
10. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspeksijske poslove za 2019. godinu

**APRIL**

1. Prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
2. Prijedlog Zakona o Kantonalnoj bolnici- **skraćeni postupak**
3. Nacrt Zakona o turizmu
4. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
5. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za 2019. godinu
6. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć za 2019. godinu
7. Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2019. godinu
8. Informacija o izvršenju alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi za 2019. godinu
9. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
10. Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu

11. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu

### MAJ

1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
2. Prijedlog Zakona o turizmu
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju lovišta na području Zeničko-dobojskog kantona
4. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
5. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
6. Izvještaj o radu Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
7. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
8. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
9. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
10. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period od 01.01.-31.12.2019. godine

### JUNI

1. Prijedlog Strategije razvoja sporta na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2020.-2024. godina
2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama – skraćeni postupak
3. Informacija o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2019. godinu

4. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2019. godinu

5. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva

6. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići za 2019. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem)

7. Informacija o koncesijama na vodama za 2019. godinu

8. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2019. godini

9. Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu

10. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu

11. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za 2019. godinu

12. Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica Zenica za 2019. godinu

### JULI

1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije

2. Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu

– Prijedlog Odluke o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu

3. Prijedlog Odluke/odluka o verifikaciji Odluke/odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o proglašenju Počasnog građanina Zeničko-dobojskog kantona



4. Prijedlog Odluke/odluka o verifikaciji Odluke/odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona

5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu

#### AVGUST

PLANIRA SE ODRŽAVANJE SAMO SVEČANE SJEDNICE SKUPŠTINE U POVODU 29. AVGUSTA - DANA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

#### SEPTEMBAR

1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu Zeničko-dobojskog kantona – skraćeni postupak

2. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini

#### OKTOBAR

1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

2. Izvještaj o radu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu

#### NOVEMBAR

1. Nacrt Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu

2. Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu

3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije

4. Prijedlog Odluke o imenovanju Ureda za pritužbe javnosti

5. Prijedlog Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

6. Izvještaj o radu i Izvještaj o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2018. godinu

7. Izvještaj o radu i Izvještaj o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2019. godinu

#### DECEMBAR

1. Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu

2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu

3. Prijedlog Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2020.-2026. godina

4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu

- Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu sa Odlukom o načinu izvršavanja Finansijskog plana za 2021. godinu

- Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu

7. Prijedlog Strategije razvoja turizma u Zeničko-dobojskom kantonu za period 2020.-2025. godine

8. Nacrt Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu

9. Prijedlog Programa rada Skupštine za 2021. godinu

10. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu

11. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, sa mjerama za organizovanje i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2020. godinu

.....

**V L A D A****Član 4.****(Stupanje na snagu)**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

**119.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u vezi sa članom 2. i 4. stav 3. Odluke o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2019. godine, broj: 02-14-17382/19 od 22.11.2019. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 45. sjednici, održanoj dana 24.02.2020. godine, d o n o s i

Broj: 02-11-2932/20  
Datum: 24.02.2020. godine  
Zenica

**P R E M I J E R**  
**Mirza Ganić, s.r.**  
.....

**O D L U K U**

**o usvajanju Elaborata o izvršenom redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2019. godine**

**Član 1.****(Predmet)**

Usvaja se Elaborat Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona o izvršenom redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.

**Član 2.****(Nalog za knjiženje)**

Nalaže se Ministarstvu finansija - Odsjek za računovodstvo i operativnim jedinicama nadležnih ministarstava, da izvrše sva neophodna knjiženja u skladu sa svim pojedinačnim odlukama za kantonalna ministarstva i uprave i pojedinačne budžetske korisnike nadležnih ministarstava, a koje su prilog Elaborata iz člana 1. ove odluke.

**Član 3.****(Realizacija Odluke)**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za pravosuđe i upravu i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, svako u okviru svoje nadležnosti.

**OGLASNI DIO**

OPĆINSKI SUD U TEŠNJU  
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED

Broj: 039-0-Dn-19-001 250

Dana:21.02.2020.godine

Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

**O G L A S****O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA**

Općinski sud u Tešnju, zemljišnoknjižni referent Jasminka Prnjavorac, u postupku predlagača Meškić Almina sina Fahira iz Šija, radi uspostave ZK uložka, protivnicima predlagača i to: Ibrahimović Bećiru sinu Saliha, Ibrahimović Ajki kći Saliha, Meškić Redži sinu Hamida, Ibrahimović Muharemu sinu Alije, Bašić Salihini ženi Avde, Ibrahimović Salihu sinu Saliha, Adžić Ramili ženi Hasana, Osmanbegović Umi kći Bege, Kalabić Fadili kći Muhameda, Brkić Vahidi kći Muhameda, Ahmetović Senadu sinu Ibrahima koji su upisani kao suvlasnici u ZK ul. br. 629 k.o. SP O-Šije, postavio je Rješenjem br. 039-0-Dn-19-001 250 od 21.02.2020. godine, privremenog zastupnika u osobi Emina Salihbašić -advokat iz Tešnja, pošto je označeno lica nepoznate adrese, a na osnovu čl. 296. stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent

**Jasminka Prnjavorac, s.r.**

.....

**BOSNA I HERCEGOVINA**  
**Federacija Bosne i Hercegovine**  
**Zeničko – Dobojski kanton**

**OPĆINSKI SUD U TEŠNJU**  
**Zemljišnoknjižni ured**

**Broj: 039-0-Dn-19 001 441**  
**Dana, 21.02.2020. godine.**

Općinski sud u Tešnju, izdaje se slijedeći:

## **O G L A S**

### **O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA**

Općinski sud u Tešnju, zemljišnoknjižni referent, Jasminka Prnjavorac u postupku predlagača Ibrahimkadić Muje sina Fadila iz Medakova, radi uspostave zemljišnoknjižnog uloška, protivnicima predlagača i to Ibrahimkadić Fati rođ. Hadžan, Beši Rukiji r. Ibrahimkadić, Ibrahimkadi Huseinu sinu Saliha, Ibrahimkadić Osmanu sinu Saliha, Ibrahimkadić Rahimi ženi Edhema, Isić r. Ibrahimkadić Safeti ženi Mehmedalije, koji su upisani u zk.ul.br. 6463 k.o. SP Tešanj, postavio je Rješenjem br. 039-0-Dn-19-001 441 od 21.02.2020.god, privremenog zastupnika u osobi i to Alemdar Brkić -advokat iz Tešnja pošto su navedena lica nepoznate adrese, a na osnovu člana 296. stav.2. Tačka 4. Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će se izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent

**Jasminka Prnjavorac, s.r.**

---

**SADRŽAJ**

**USTAVNI SUD**

117. M IŠLJENJE (Bosanski jezik) .....255  
117. МИШЉЕЊЕ (Srpski jezik) .....264

**SKUPŠTINA**

118. PROGRAM RADA SKUPŠTINE ZA 2020. godinu .....275  
- KALENDAR AKATA KOJI SU/ĆE SE RAZMATRATI NA SJEDNICAMA SKUPŠTINE U  
2020. GODINI .....293

**VLADA**

119. Odluka o usvajanju Elaborata o izvršenom redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja  
Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2019. godine .....296  
**OGLASNI DIO** .....297

**Izdavač:** Zeničko-dobojski kanton, ul. Kučukovići br. 2, Zenica  
**Glavna i odgovorna urednica:** Berjana Ačkar, **Telefon:** 032/460-675  
**Redakcija i pretplata:** 032/460-676; **Štampa:** „PETICA“ Zenica, **Telefon:** 062/211-347  
pretplata se vrši u korist depozitnog računa Zeničko-dobojskog kantona broj 134010000001672  
otvorenog kod ASA D.D. Sarajevo

